



Beogradskie Novine

Istak:
dnevno u jutro, ponedjeljkom poslije podna.

Prodaje se:
u Beogradu i u krajovima za-
posjedanim od carstva i kra-
jevskih četa po cijeni od 6 h
u Hrvatskoj-Slavoniji, Bosni-
Hercegovini i Dalmaciji po
cijeni od 8 h
izvan ovog područja . . . 12 h
Opisni po cijeni.

Pretpłata:
za 1 mjesec u Beogradu i
krajovima zaposjedanim
od carstva i krajevskih četa K 1-00
u Hrvatskoj-Slavoniji, Bosni-
Hercegovini i Dalmaciji K 1-00
izvan ovog područja . . . K 1-00

Br. 156.

BEOGRAD, četvrtak, 20. jula 1916.

Godina II.

RATNI IZVJEŠTAJI.

Izveštaj austro-ugarskog generalnog stožera.

K. B. Beč, 19. jula.

Rusko bojište:

Nema nikakve promjene. Jugo-zapadno od Moldave ponovo su odbijeni nekolicinski ruski napadi. U planinskom i šumskom predjelu kod Jablonice i Zabie izmetla se borba u mnogobrojne pojedinačne borbe; jugozapadno od Delatyna potisla su naše čete ruska odjeljenja, koja su prešla bila na zapadnu obalu, natrag preko rijeke. Tom smo prilikom dobili 300 zarobljenika i zaplijenili dvije mašinske puške. Dalje sjeverno nije bilo ništa značajnog.

Talijansko bojište:

Poslije ponovne žestoke topničke pripreme napali su Talijani naše položaje jugo-istočno od klanca Borcola tri puta sa jakim snagama. Ti su napadi krvavo odbijeni ručnim granatama, vatrom mašinskih pušaka i kamenim lavinama. Na koruškome frontu traje topnička vatra u odsjeku Fella i Rajblera. Jedan noćni napad alpinskih odjeljenja u predjelu Mitagskofela propao je poslije uporne borbe i izdržljivosti branilaca, koji su zadobili jednu neprijateljsku mašinsku pušku. Tarvis je s večeri bio pod topničkom vatrom. Na frontu Soče talijanska topnička djelatnost bila je naročito upravljena protivu visoravni Doberdoba.

Jugo-istočno bojište:

Stanje je nepromijenjeno.

Zamjenik glavnog generalnog stožera pl. Höfer, podmaršal.

Izveštaj turskog glavnog stana.

K. B. Carigrad, 19. jula.

Glavni stan javlja: Iz najnovijih izvještaja o uspješnim vojničkim operacijama protivu Talijana u Tripolitaniji i Engleza u zapadnom Egiptu vidi se, da je Nury beg, koji ima titulu paše i koji vodi operacije u ovim predjelima živ i da je svoj zadatak sjajno ispunio, dok posljednji engleski vojni izvještaji donose, da je u posljednjim borbama Nuri beg poginuo. U posljednjim borbama sa Talijanima u predjelu Misurate imao je 6000 momaka pa i časnika talijanskih za zarobljenike i zaplijenio je 24 topa. Misurata i Djedabie su u rukama dobrovoljaca. Između ovi dvjiju tačaka i mora nema više nijednog Talijana. U zapadnom Egiptu naši su dobrovoljci u borbi, o kojoj nam još nijesu stigle pojedinosti.

Irakško bojište:

U odsjeku Felahije nema promjene. 15. jula napade jedna naša letilica englesku letilicu, koja je, povrijeđena, morala iza neprijateljskih inija sići na zemlju. U odsjeku Eufrata preduzeše naši dobrovoljci i letačka odjeljenja napade na logore neprijateljske i etapne linije njegove. U tome predjelu zaplijenili smo 7 brodova punih životnim namirnicama. Po posljednjim izvještajima In-Sud Rejšid-paše, koji zapovjeda dobrovoljačkim odjeljenjima u predjelima Nedše, Zubeir, rastjerana su engleska odjeljenja prispjela u Bassorah. Jedna engleska letilica oborena je i zaplijenjena.

Kavkaško bojište:

Na desnom krilu čarke predstraža. U središtu čarke obostranih obavještajnih odjeljenja. Na lijevom krilu nema promjene. Jedna neprijateljska letilica, koja je bez uspjeha bacila 3 bombe na okolinu pristaništa Bulair, protjerana je vatrom našega topništva. Inače ništa novo.

Perzijsko bojište:

Napredovanje naše protivu Rusia na perzijskom frontu razvija se uz saradnju perzijskih Mudžahidža u našu korist. Ovi Mudžahidži, koje je pod svoje vodstvo skupio Nizam es Sultana i koji ima svoj odličan stožer, organizirani i operišu uspješno protiv zajedničkog neprijatelja čineći na taj način našim ubojnim snagama neocenjene usluge. Kad pomoću svemogućega ovaj svjetski rat bude našim uspjehom krunisan, onda će i nezamjerne usluge ovih Mudžahidža, koji su pripomogli oslobodjenju Perzije od ruskog i engleskog gospodstva, u istoriji Perzije i Turske zlatnim slovima biti ispisane. Što se našega rada ovdje tiče to isti ima samo jednu želju za cilj, a to je, da Perzija bude uvijek potpuno slobodna i nezavisna, i da uvijek bude u iskrenom uvjerenju, da ćemo se radovati budućoj srećnoj sudbini Perzije.

Vinovnici sloma Srbije.

II.

Dinastija Karagjorgjevića.

Dinastija Karagjorgjevića nije nikad bila osobito popularna u Srbiji. Jedino za rodonačelnika dinastije, Kara Gjorgija, vezane su bile aspomene narodne kao na vodju prvog ustanka, ali i o samome Kara Gjorgiju bila su podijeljena mišljenja kod samih suvremenika. U Kara Gjorgiju je narod gledao dobrog Srbina i hrabrog četnika i ništa više. Kara Gjorgije je bio bez ikakvih državnih sposobnosti, koja se slabost premijela i na njegove potomke. On je bio nestalan i dao se od drugoga voditi. Pri kraju prvoga ustanka Kara Gjorgije je bio potpuno pod uticajem vojskovođe Mladena Milovanovića i ruskoga političkog agenta Nedobe, koji mu je savjetovao, da napusti Srbiju 1813. godine i sam sa njim prećao preko Save. I sam izbor Karagjorgjev za „Vrhovnog Vođu“ srpskog naroda nije potekao zbog toga, što je Kara Gjorgije bio poznat sa svo-

jih sposobnosti, ili ugledan u narodu, već jedino s toga, što nijedan ugledan čovjek u Sumadiji nije htio da uzme na sebe tako krupnu odgovornost, kao što je podizanje naroda na Turke, već je htio da tu odgovornost baci na kakvog čovjeka „bez kuće i kućišta“ da u slučaju neuspjeha odijum Turaka na njega padne. Osim toga je Kara Gjorgije bio poznat kao ljut i strog čovjek, a to je bilo vrlo potrebno radi održavanja discipline među ustaničkim četama. Tako je više sticajem prilika, nego li eminentnim sposobnostima Kara Gjorgije postao vodja ustanka u Sumadiji, pa je poslije svoju vlast prenio i na zapadnu i istočnu Srbiju, gdje su vodje ustanka bili kud i kamo sposobniji i ugledniji ljudi, kao što su Jakov Nenadović, Prota Mateja Nenadović, Milenko Stojković i Petar Dobrujac. Osim toga Kara Gjorgije je bio avanturistička priroda: on je poslije propasti Srbije 1813. godine došao u vezu sa grčkom heterijom u sporazumu sa njom došao u Srbiju 1817. da otpočne borbu protiv Turaka. Tu je ubijen od smederavskog vođe Vujica Vučićevića sa znanjem kneza Miloša, a po naredbi Porte. Milošu su njegovi protivnici to upisivali u težak grijeh. Mi nećemo braniti moralnu stranu Miloševog postupka, ali je sad poslije sto godina, vrlo zgodno povučeti paralelu između Miloševog postupka i Karagjorgjevog namjere i rada Karagjorgjevog unuka Petra.

Poznato je, da je 1815. godine Miloš poslije ustanka u Takovu izvojevao Srbiji veliku autonomiju, koju je također čitave godine učvršćivao i širio i time udario temelj modernoj Srbiji. Da je Miloš puštao Kara Gjorgija, da počne ponovo borbu sa Turcima, Srbija bi sigurno izgubila i tu s mukom stečenu autonomiju i pitanje je, kad bi se tek donijela ukazala prilika, da se ponovo oslobodi od Turaka. Situacija je u Evropi bila tako nepovoljna za ma kakav ustanak, da bi svaki pokušaj te vrste unaprijed bio osuđen na propast. Poslije bečkog kongresa (1815.) načinjena je bila „Sveta Alijansa“ ili savez legitimističkih vladara, austrijskog i ruskog cara i pruskog kralja, u cilju da se spriječe sve bune, ne samo u Evropi nego i u Turskoj, priznajući prvi put pravo turskom sultanu, da pripada evropskoj zajednici država. Pomoć, dakle ne bi ustaničnici u svoje strane dobili, a sama snaga hrišćanske raje ne bi bila dovoljna, da strese tursko gospodarstvo, kao što svjedoči grčki ustanak od 1821., koji je uspio tek 1827. godine kada je bio potpomognut od Rusije, Francuske i Engleske. Miloš je radio kao dobar rođoljub i mudar političar: on je volio i onoliko samostalnosti koliko je 1815. godine zadovoljio bio za Srbiju, što je bilo sigurno, nego potpuno samostalnost i veću Srbiji, što ne samo da je bilo nesigurno, nego je stavljalo u pitanje i dotadnju tekovinu. Da je Petar Karagjorgjević 1914. godine uradio ono što je Miloš Obrenović učinio 1817., Srbija nebi doživjela ovu katastrofu!

Karagjorgjev sin Aleksandar bio je miran i povodljiv čovjek i kao vladar

(1842.—58.) vrlo slab i pod uticajem „Saveta“, koji je imao u svojim rukama svu vlast. Pravi gospodar Srbije bio je gotovo za sve vrijeme njegove vlade vojvoda Vučić Perišić. Ali je njegova a i Srbije sreća, što su tadašnji državnici, pored svih mana primitivnih ljudi, bili dobri rođoljubi i trezveni ljudi. Oni nisu dopustili, da se Srbija za vremena krimskog rata povede za Rusijom i da reskira svoje stečene slobode, već su šta više uspjeli, da Srbija poslije toga rata izdaje sa uspjehom, jer joj se kao nagrada za neutralnost dala veća garancija njoj samostalnosti — stavljena je bila pod zaštitu svih evropskih velikih sila.

Kada je Aleksandar Karagjorgjević uslijed nepopularnosti bio zbačen sa kneževskog dostojanstva i u Srbiju povraćena dinastija Obrenovića (1858.) on je u prognozi mislio na osvetu i povratak na prijesto, i kao plod te njegove težnje došlo je ubistvo kneza Mihajla Obrenovića (29. maja 1868.), najpopularnijeg srpskog vladavca do danas. Ali ubistvo kneza Mihajla nije pomoglo Aleksandru ništa: narodna skupština je izabrala za kneza sinovca Mihajlovića Milana, a nad dinastijom Karagjorgjevića izrekla prokletstvo.

Aleksandrov sin Petar, pretendent radio je svima silama, da se dokopa prijestolja srpskog, ali nikako nije imao uspjeha, jer je dinastija Obrenovića bila omiljena u narodu i imala vrlo jake i talentirane predstavnike. Broj pristalica Karagjorgjevićevih mogao se na prste izbrojati, a u narodu je jedino Jasenica važila kao kraj, gdje ima najviše privrženika Karagjorgjevićevih. Kao pretendent Petar je samo želio prijesto, ali se nije spremao, da može vladati jednim narodom. Po svršetku više vojne škole u Parisu, on provodi život jednog besposličara, posjećujući samo čuvne kočarnice po Evropi. Kakve su bile njegove duševne sposobnosti najbolje može ilustrovati fakt, kad je izabran za kralja Srbije, o njemu i njegovom životu nije se imalo gotovo ništa pisati osim to: da je u njemačko-francuskom ratu 1870. pobjegao iz njemačkog ropstva i preplivao Loiru i da je 1876. vodio jednu ustaničku četuju u Bosni protiv Turaka. Ni jedan fakt, ni jedna anekdota, koja bi ga ilustrovala kao neobičnog čovjeka od duha ili velikih djela, pored sve težnje tvorca novog stanja, da ga u što boljoj svjetlosti prestatve narodu. Kad se nije imalo šta o njemu ni mnogo ni dobro reći, tješili su svijet: da je star i staložen čovjek i da neće zemlju uvlačiti ni u kakve avanture. Petar je došao u Srbiju i fizički i duševno slomljen u 56. godini svoga života. Njegova je pojava razočarala i on malo pristalica u zemlji: poslije povratka njegovog u Srbiju 1903. godine, može se pouzdano reći, da ni u smederavskoj ni u krajevačkoj Jasenici nema ni jednog više Karagjorgjevića, ma da su ta dva sreza, kao što je rečeno, važila kao leglo Karagjorgjevića.

Pored lične nepodobnosti i on je patio od nasljednog nedostatka njegove porodice: da o se od drugoga vodi. Kao što je pod Karagjorgjem bio vemoćan vojvoda Mladen Milovanović,

pod Aleksandrom Karagjorgjevićem Vučić Perišić, tako je pod Petrom Karagjorgjevićem postao svemoćan Nikola Pašić, ovaj u toliko više, što je naročito podržavan od strane Rusije. Samo je Pašićeva svemoć u nekolicina bila ograničavana od oficira zavjerenika, sa kojima je Petar bio u sporazumu za ubistvo kralja Aleksandra, pa prema tome u obavezi, jer su ga uvijek imali u rukama, i ništa nije smio činiti, što bi moglo izazvati njihov gnjjev. Tako je zlim udesom Srbija dobila 1903. godine jednu nesposobnu dinastiju, nesposobnog i pri tom u mučko i mrsko ubistvo umiješanog kralja. Petar Karagjorgjević i njegova dinastija, nisu bili popularni i narod je zaista žalio Obrenoviće, ali što je kraljubicama ispalo za rukom, da uspješno izvrše prevrat može se objasniti jedino centralizacijom Srbije. Kao što nije Paris pravi predstavnik mišljenja i osjećaja francuskog naroda i opet daje ton u politici i nameće svoju volju cijeloj Francuskoj, tako je slučaj i sa Beogradom u Srbiji. Zavjerenici, koji su u svoje ruke dobili beogradske garnizon imali su samim tim cijelu Srbiju u svojim rukama i njoj su svoju volju nametnuli. Stavivši Srbiju pred svršeni čin, oni su se udružili sa oba radikalna krila, koja su bila zakletti protivnici Obrenovića, a našli su i topal prijem u Rusiji, koja je bila srećna, da se oslobodi jedne neposlušne dinastije, koja je na prvom mjestu gledala interese svoje države, ne hotjeći da bude poslušnik ruske politike. Dobro poznat je fakt, s kakvim je cinizmom tadašnji ruski poslanik u Beogradu, Čarikov, čiji je stan bio preko puta dvora, otišao pred konak, da vidi mrtvo tijelo kralja Aleksandra, koje su ubice izbacile bile pod prozor njegove spavaće sobe! Predavši se u ruke Rusiji, zavjerenicima i radikalima, Petar je postao njihovo sljepo oruđe, a da bi kakvu takvu formu dao svome nevladalackom držanju, on se sakrio za frazu, da je „ustavan kralj“.

Nemajući nikakvih političkih ideja, a u koliko ih je imao one su se slagale sa radikalima, hojeći se u isto doba svoga naroda, kod koga nije bio ni malo omiljen. — Petar Karagjorgjević je svoju sudbinu povjerio bio radikalima i zavjerenicima, da se, starajući se o sebi, staraju i o njemu. Njima je, naravno, takav kralj, bio dobro došao, jer su oni bili postali pravi gospodari zemlje i činili su sve, da njega i sebe održe na vlasti. Osim toga oni su mu se odužili i na drugi način, jer bogateći sebe bogatili su i njega. Od sviju državnih zajmova dobar dio provizije došao je u džep i Petru Karagjorgjeviću, koji je kao pretendent, sve svoje imanje u Ugarskoj i Rumunjskoj upropastio bio na agitacijama i na kokcu, tako, da on danas, uslijed svog „ustavnog“ držanja stoji na nekoliko milijuna franaka.

Petar Karagjorgjević nije imao sreće ni u svojim sinovima: stariji, Djordje, potpuno je neuradunljiv, da je morao abdicirati na prijestonasljedje, a mlađi Aleksandar, slabotinja, koji je potpuno pod uticajem radikala.

Podlistak.

Opsada Beograda 1789.

(Svršetak.)

3. i 4. oktobra produžen je rad na utvrđivanju napadnih linija i dovedene su u red baterije. Dotle je izgledalo, kao da će opasada na svaki način još njeko vrijeme dati otpora. No neprekidna paljba iz svijih baterija sa srpskog grada i savskog rta stvarala je takvu pustoš iz grada, da su imućniji Turci već 5. oktobra htjeli natjerati pašu na predaju grada. Ali je za sada ipak nadvladao paša i njegove pristalice. Još se vijao krvavi barjak sa bedema, a pored njega krvavo koplje, a na njemu natakunuta odsječena glava. 5. oktobra u jutro došao je Laudon sam u rovove i naredio je lično baterijama da otpočinu sa napadom. Tada nastade pravi pakao. Na sve strane se tresla zemlja od užasne grmljavine, a već poslije jednog sata bile su demontovane sve neprijateljske baterije, puškarnice i merloni razoreni, a osmatračnica uništena i zapaljena. Paljba je obustavljena u 2 sata. Pašin konak se nekoliko puta zapalio, ali svaki put požar opet ugušen. Protivnik nikako nije davao ni glasa od sebe, tako da nam se činilo da se borimo sa mrtvim bedemima. Laudon izadje iz rova i naredi, da se opusti sa paljbom. Ali u pet sati dođe opet nova naredba, da se vatra počne.

Neprijateljsko se topništvo kao i do sada pokazalo nemoćno. Samo s vremena na vrijeme zasviralo bi koje tane manje kalibra sa njihovog položaja, kada bi im naši meci dali malo da odahnu.

6. oktobra, pošto su dovršene sve baterije i montirani svi teški topovi, otpočelo je jednovremeno bombardovanje grada iz svijih baterija. U podne je već najveći dio neprijateljskih topova bio demontiran, neprijatelj uslijed naše vatre na nekoliko mjesta otjeran iz njegovih zaklonjenih položaja, tvrđjava na više mjesta zapaljena od bombi i granata. Paljba je pak naročito sa baterija na savskom rtu i dalje nastavljena, da bi se potpuno ubio moral kod protivnika. Oko podne poslao je paša pismo, u kojemu traži primirje od petnaest dana; za to se je vrijeme po njegovom prijedlogu trebala obustaviti paljba, da bi mu se dalo vremena da sasluša beogradsko građanstvo o tome, treba li se Beograd predati ili ne. Ali sa naše je strane tim življe nastavljeno bombardovanje, da bi se što prije došlo cilju. Jer gospodin maršal je bio promjeto, da u gradu sada već počinju razmišljavati o predaji, te da je najbolje konačno ih skloniti na kapitulaciju najžešćom topničkom vatrom. On je mislio da naročito potkrijepljen odgovor, koji je mislio dati na njihov neumjesan prijedlog, time što će prije odatiljanja odgovora prvo odgovoriti uraganskom topničkom vatrom. Svo topničko osoblje, kako na baterijama

na savskom rtu i ratnim brodovima, a tako naročito i na baterijama na već osvojenim položajima s ove strane Save, dobi naredjenje, da od 9 sati u večer pa do sutradan u devet sati prije podne svom snagom, ni najmanje ne štedeći municiju, zaspe grad što strašnijim pljuskom granata, karteča, „barutnih džakova“, te drugih projektila svijih kalibara. Da bi utisak toga bombardovanja bio još silniji, naredjena je kratko vrijeme prije devet sati svima baterijama obustava vatre. Tačno u devet sati najednom grmuše pljunom složno sve ovostrane baterije, te je najslijede nastavljena pojedinačna paljba svaka baterija za se. Čak i najnaviknija vojničko uho bučilo je od silnoga grmeža; ovaj strašni razgovor topovima preilazio je čak i očekivanja samih topdžija. Često se jednog te istog sekunda sustizalo po pet-šest metaka u vazduhu.

Bio je to jednovremeno vličanstven i užasan prizor, gledati sijevanje bomba, granata, falkonetske djuladi itd., koje se ukrštavaju nad gradom, gledati plamenove sa mnogih zapaljenih kuća i kula, te slušati pisak i lelek očajnoga neprijatelja; ovaj je i dalje pokazivao apatičnu nemost i ograničavao bi se na to, da s vremena na vrijeme i sa svoje strane odgovori po kojim topovskim metkom na naš pljusak od granata.

Najzad prodje i ta strašna noć i ošvanu 7. oktobar. Došao je čas, kada je zastranjenim Turcima valjalo još jed-

nom ponuditi milost u odgovoru na njihov prijedlog, predat uoči toga dana. Zbilja uskoro dođe u rovove naredba, kojom se pod smrtnom kaznom zabranjuje ispaljivanje ma i jednog metka u toku sljedećih šest sati. Sada dobišmo vremena da podrobno razgledamo užasno razorno djelovanje našega bombardovanja. Kule su sve bile poružene, kuće zapaljene granatama, već su bile pretvorene u zgorišta, iz kojih je samo još kuljao rječak dim; samo pašin konak buktao je još u plamenu. Grudobrani, izorani vatrom, bijahu pretvoreni u bezoblične zemljane gomile, iza razvaljenih puškarnica strčali su sumorno demontirani topovi. Samo same gradske zidine pošteđene su prema naročitoj naredbi s naše strane. U takvom se stanju nalazio Beograd, kad iz naših rovova izadje jedan potčasnik sa bijelom zastavom, te prućen tumačem, izadje da na po puta između naših i neprijateljskih položaja, tražeći da izadje turski parlamentar. I ovaj se uskoro pojavio sa bijelom zastavom. Preko tumača mu je saopšteno sljedeće: „Maršalu Laudonu već je dosta njihovog ponosa i upornosti, te im on kao jedinu, posljednju milost daje, u mjesto petnaest dana, rok od šest sati za razmišljanje kao odgovor na njihov jučerašnji prijedlog. Ako se u tome roku ne bi predali, maršal će smatrati, da nije vezan više nikakvim obavezama i uslovima odnosno milosti. Oni i sami svakako uviđaju, da se kćija snažnim koracima primiče kraju

— posljednjem odlučnom jurišu.“ Prvo što predadoše ovo saopštenje, parlamentari se opet rastadoše, a njihove bijele zastave istakoše se u znak primirja na obostranim položajima.

Poslije dva sata pojavise se dvojica Turaka, koji zatražiše, da govore sa kakvim višim činikom. Izidje im u susret major Rouvroi, te primi od njih pismo, upućeno maršalu. Oni zamoliše za dopust, da lično pregovaraju sa maršalom. Major Rouvroi ishodio im pristanak i saopšti im to. Za to vrijeme opravljene su baterije, rovovi i propusnice, koje su bile dosta oštećene.

Rok od šest sati već je bio istekao, a nigdje još nije bilo Turčina da se pojavi. Već su baterije bile dobile naredbu, da se priprate za novu paljbu, kada se poslije podne u 4 sata pojavise dvojica otmjenih Turaka, kojima maršal Brown e lično podje u susret. Poslije kratkoga razgovora rukovaše se. Zatim otpočeše pregovori o predaji, koji su ubrzo i završeni, a kapitulacija utvrdjena.

Beograd, prijestonica Srbije, kraljica Dunava, silna turska tvrđjava, bila je dakle opet u carskim rukama, pošto je gotovo opet po vijeka bila pod turskim jarmom. Silni Laudon uzdržmao je iz temelja tvrdi grad i natjerao ga je na predaju. Besmrtni junak, uzvišeni maršal dao je tim uspjehom dividijenoj Evropi divan primjer svoga ratničkog genija.

Englesko-francuska ofenziva.

General Haig javlja pod 18. jula: Kiša i magla ometale su operacije sjeverno od O Villersa. Ipak smo napredovali na širini fronta od 1000 jardi, protjeramo neprijatelja iz jako utvrđenih položaja i zadobismo zarobljenike kao i mašinske puške. Preduzemosmo jedan uspješan prepad kod Wytshaeta na njemačke robove. Kod Kuinchy spriječili smo našom vatrom jedan njemački prepad.

Francuski izvještaj od 18. ov. mj. tri sata po podne: Južno od Somme napali su Nijemci dockan u veće i u toku noći francuske položaje od Biachesa do Maisonnette; u prkos stalno ponavljanih pokušaja, koji su ih stali teških žrtava, nije im pošlo za rukom da osvoje Maisonnette. Pojedini dijelovi njihovih prodri su duž kanala u istočni dio mjesta Biaches; borba se tamo još vodi. Na lijevoj obali Maase propao je njemački prepad na kotu 304. Na desnoj obali došlo je noću do borbe ručnim granatama, gdje su Nijemci odbijeni; u oblasti L Lafufe i Henois žestoka topnička borba. Na ostalim dijelovima fronta noć je prošla na miru.

Belgijski izvještaj: Proše noći izvelo je jedno belgijsko odjeljenje prepada protiv neprijateljskih rovova sjeverno od Dixmuidena i pošlo mu je za rukom, da prodru u neprijateljske robove, ubije veći dio posade i da se vrati, povećavši neranjen zarobljenike. Preko dana trajalo je slabo topničko djelovanje.

Engleski izvještaj: Nijemci su u veće, pošto su bombardovali naše položaje bombama sa plinom izvršili napad na naše položaje u susjedstvu Longuevalla i šume Delville. Ogorčena borba još traje. Imače ničega novog.

Major Moraht o borbama.
(Naročiti brzojav „Beogradskih Novina“).
Berlin, 19. jula.

Major Moraht veli u „Berliner Tagblattu“, rasmatrajući dosadnje rezultate francusko-engleske ofenzive: Njemački vojnički krugovi sa najvećom mirom gledaju u susret daljem razviku operacija. O njekom iznenadnom prepadu, koji bi nam na koji način pokvario račune, ne može biti govora; samo Englezi imaju tu korist, što prvi put u ovom ratu, mogu javiti za njeku malu dobit u zemljištu. Ali kada se prate komentari njihove štampe, vidi se, da oni sami ne vjeruju, da će dugo zadržati taj zadobijni prostor. Inspirisani ratni dopisnici kanda već i sami u veliko sumnjaju, hoće li biti ma kakve strateške koristi od donesenih žrtava u masama.

III — IIII

(Naročiti brzojav „Beogradskih Novina“).
Berlin, 19. jula.

„Vossische Zeitung“ javljaju iz Londona: Posljednjih dana su se izrazili ozbiljni političari u parlamentu o političkom i vojničkom stanju tako, da će oni u toku iduća dva mjeseca slomiti otpor Njemačke, ili će Njemačka dokazati, da je nesavladljiva. Imače još da se utvrdi, da li će Njemačka u stanju biti da privredno izdrži. Sad je blokada najjača. Potrošene su zalihe, koje su u Njemačkoj bile nagomilane. Četiri sedmice još, pa će nova žetva biti sredjena. Tada će pak privredna pobjeda saveznika biti isključena.

Grčka i sile sporazuma.

Raspoloženje u Grčkoj.
(Naročiti brzojav „Beogradskih Novina“).
Berlin, 19. jula.

Dopisnik „Manchester Guardian“ u Grčkoj, opisuje u svome listu jedan svoj put željeznicom od Atene do Soluna, kojom je prilikom putovao sa mnoštvom grčkih vojnika i činika. Ovi su na svima stanicama privedljivi burne manifestacije za kralja i protiv Venizelosa. Vagonski su zidovi bili isfrišani natpisima: „Živio kralj! Dolje Venizelos!“

Grčka demobilizacija.

(Naročiti brzojav „Beogradskih Novina“).
Atena, 19. jula.

Hiljadu grčkih pričuvnika, koji se po otpustanju iz svojih jedinica sada vraćaju u Rumunjsku, proputovali su sa dopuštanjem bugarskog glavnog stana preko bugarskog područja. Otpremljeni su bugarskim zasebnim vozovima sa pogranične stanice Okčilar do rumunjske granice.

Austro-Ugarska.

Zajedničke ministarske konferencije u Budimpešti.
K. B. Budimpešta, 19. jula.

U 10 sati prije podne bilo je zasebno savjetovanje austrijskih ministara i stručnih referenata. U 11 sati produžena su zajednička savjetovanja u ugarskom ministarstvu financije, u kojima su učestvovali oba ministra predsjednika, obostarni ministri sa stručnim referentima. Austrijski ministri i stručni referenti otputovaće vjerovatno sutra.

Program nove Karolyeve stranke.

K. B. Budimpešta, 18. jula.
Nova nezavisnjačka i četrdesetosamška stranka što ju je osnovao grof Karolyi objavljuje svoj program. U njemu se ve-

Stranka, stoji na gledištu personalne unije odnosno na gledištu međusobnih obaveza za zajedničku odbranu utvrđenih pragmatičkom sankcijom. Traži se zasebna ugarska vojska i u buduće organizacija narodne odbrane na osnovi uređenja domobranske vojske i pučkog ustanka, razumljivo se na nacionalnoj osnovi. Dalje se traži sveopšte podjednako pravo glasa, uspostavljanje slobode štampe, osiguranje zbora i dogovora zakonskim putem, samostalno carinsko područje, zasebnu ugarsku emisiju banku. Osim toga se zahtjeva zdravije i savremenije uređenje razdjeljenja posjeda u zemlji. Odnosno Hrvatske i Slavonije stranka želi, da se održi i dalje bratski odnos između Ugarske i tih zemalja.

Privredne konferencije u Budimpešti.

K. B. Budimpešta, 18. jula.
Juče od četiri sata po podne do docne u veće trajala je konferencija između obe vlade i stručnih referenata o privrednim pitanjima. Sutra dolazi ovamo ministar rada Trnka.

Balkanske vijesti.

Grčki kralj — pogorelać.
Nov požar — dosad 200 žrtava.

K. B. Paris, 19. jula.
„Petit Parisien“ javlja iz Ateine: U zapaljenoj šumi Tatoi nadjena su još tri lješa. Broj ranjenika do sada iznosi 200. U šumi Kinetu izbila je nova vatra; i tamo ima znatna šteta. Treći požar izbio je u šumi Viliji na Kiteri. Šuma je potpuno uništena.

Najnovije brzopjavne vijesti.

Smrt turskog princa.

K. B. Carigrad, 19. jula.
Umro je sinovac sultanov, princ Dželal-Edin.

Odlikovanje emir Rešida.

K. B. Carigrad, 19. jula.
U nagradu za vjernost prema kalifatu i za izvanredne usluge učinjene Turskoj emir Rešid in Sud, koji se u predjelima Basorah-a i Zuheir-a uspješno borio protiv Engleza, imenovan je za glavnog zapovjednika nad četama dobrovoljaca u Nedju-i i Zuheir-u. Osim toga sultan mu je podario mač u briljantima i odlikovao ga je redom Medždžidijeve zvijezde u briljantima, kao i zlatnom i srebrnom ratnom medaljom.

Holandjanin o stanju u Crnoj Gori.

(Naročiti brzojav „Beogradskih Novina“).
Haag, 19. jula.

„Vaderland“ donosi izvještaj svoga dopisnika, koji je uskoro na Cetinju bio gost generala Vebera. Isti dopisnik, ovoga generala, koga sporazumna štampa zbog njegovog tobožnjeg terora naziva novim vojvodom od Aibe, naziva čovjekom neobično ljubaznog, velike duševne kulture i naučnjačke zainteresovanosti. On je neumoran u radu, koji je posvećen upravi zemlje, čija je najglavnija grana sada rad na pomaganju siroćini. Ovaj general sada vrši jedan uzvišeni kulturni zadatak.

Talijanske intrige.

K. B. Lugano, 18. jula.
U četvrtak ili petak vraćaju se u Rim iz glavnog stana i sa bojnog fronta mintsar Bissolati i general Mejrone, a tako isto i ministar blagajne Carcano iz Londona. Poslije njihovog dolaska riješić se u ministarskom savjetu važna pitanja o odnosima Italije prema saveznicima i prema Njemačkoj. Listovi međutim, sa malim izuzecima, umjeravaju svoj govor protivu Njemačke.

Požar u talijanskom glavnom stanu.

K. B. Lugano, 19. jula.
Noću u oči 16. ov. mj. izbio je požar u neposrednoj blizini kuća, u kojima je smješten talijanski glavni stan i stan kralja Vittoria Emanuela. Kralj je lično upravljao radovima oko gašenja.

Pozivanje novih obveznika.

K. B. Rim, 19. jula.
Obveznici mornarice iz godišta 1882. do 1888., koji su bili oglašeni nesposobnim, pozvani su, da se podvrgnu novom pregledu i da se prema potrebi sprema, da odmah stupe u svoje jedinice.

Zaključen nov ruski zajam.

K. B. Petrograd, 19. jula.
Ministarstvo finansija dobilo je izvještaj, da pregovori, što ih vodi ruski ministar Bark sa predstavnicima francuskog i engleskog ministarstva finansija teku vrlo povoljno. Za sada je Barku pošlo za rukom, da dobije oko 6 milijardi rubalja, koji će poslužiti za isplatu porudžbina na strani i pokriće drugih troškova.

Casementov priziv odbijen.

K. B. London, 19. jula.
Casementov priziv protiv smrtne presude, nije imao uspjeha.

Engleska vlada i operacije u Mezopotamiji.

K. B. London, 19. jula.
U donjem domu izjavio je Asquith, da je vlada po savjetu vojnič-

kih i diplomatskih krugova odlučila, da ne objavljuje dokumenta o operacijama u Dardanelama i Mezopotamiji, pošto bi iscrpna objava istih mogla neprijatelja pružiti važna obavještenja. Pozvao je donji dom, da o obim ovim pitanjima opširno diskutuje 20. jula, kada će na sve kritične prigovore odgovoriti.

Engleski kolonijalni parlamentarci u Parisu.

K. B. Paris, 19. jula.
Pri prijemu izaslanstva parlamentaraca iz engleskih kolonija i „dominion“-a (samostalnih kolonija), rekao je Poincaré, da su Francuzi i Englezi čvrsto spojeni i da idu u susret ne samo pobjedi prava i slobode, već i tijesnoj vezi i plodnoj saradnji obiju naroda u budućnosti. Prilikom doručka na Quai d'Orsayu (ministarstvu spolnih poslova) izrekao je ministar predsjednik Briand svoju zahvalnost kolonijama, koje su na sve fronte zapada i istoka poslale tolike hrabre vojnike, koji se žrtvuju za oslobodjenje svijeta.

Ukidanje radnih praznika u Engleskoj.

K. B. London, 19. jula.
Narodna je skupština engleskih radničkih organizacija riješila, da za vrijeme trajanja rata ukine sve praznike.

Tok rasprave.

K. B. London, 19. jula.
Kongres radničkih organizacija, koji je odlučio da ne praznuje praznike do konca rata, posjetilo je oko tri stotine poslanika, koji su zastupali preko dva milijuna radnika. Predsjedao je Arthur Henderson. Među prisutnima bili su i ministar municije Montagu, tajnik finansija za admiraltet Machamara. Henderson je držao govor u kome je istakao, da se izvojevani uspjesi Engleza na zapadnom frontu imaju u velikom obimu pripisati u zaslugu engleskoj nadmoćnosti u velikim topovima. Ministar municije Montagne uvjeravao je skup, da radnici neće imati nikakve štete od žrtava što prinose, ako samo prime prijedloge vladine. Zatim je pročitao jedno pismo generala Haig-a na opšte zadovoljstvo u kome se veli: Pritisak, koji sad vršimo na neprijatelja, ne smije nijednoga trenutka popustiti; zato nam je potrebno popunjavanje municijom i to neophodno. Vojska u Francuskoj očekuje od radnika municije, da je oni omoguće da svoj zadatak ispuni. Cijeili britanski narod treba da se odrekne opšteg praznovanja sve dok ne bude naš cilj, brza i odlučna pobjeda, postignut. Primajući rezoluciju u kojoj je dat pristanak na ukidanje praznika, odlučio je skup, da se tekst rezolucije brzojavi Haig-u i da obda k tome svoje obećanje, da će snabdjevanje sa municijom ne samo biti održano u istom obimu, već će se i povećati. Rudari nijesu na kongresu bili zastupani. Pri svemu tom oni su u raznim ugljarskim distriktima održali skupove i donijeli odluke, da isto tako nastave rad prazničnih dana.

Japanski diplomata o Engleskoj.

(Naročiti brzojav „Beogradskih Novina“).
Berlin, 19. jula.
„Kreuzzeitung“ javlja, da se bivši pomorski ataše japanskog poslanstva u Washington ovako izrazio politički o bitki kod Skagerraka: Ako se neće da prizna, da je ona njemačka pobjeda, onda ona nije bila nikakav uspjeh engleske flote. Pomorska je bitka dokazala, da ona nije nikakva čudovišna politička činjenica sile, kao što je ona do sad smatrana. Engleska će htijela ne htijela morati postati vojnička država, ako želi da održi svjetsku vladavinu. Engleska će se poslije rata nalaziti u jednom zgroženom stanju, jer savezničke države neće biti voljne, da savez duže održe, nego li što odgovara njihovim interesima.

Japanski dobici u ratu.

Japan ima računava ovako da „ratuje“.
(Naročiti brzojav „Beogradskih Novina“).
Haag, 19. jula.

U londonskom „Timesu“, bivši japanski ministar finansija Sokapant daje neke podatke o japanskim zaradama u ovome ratu. Godine 1915., Japan je prvi put doživio da mu izvoz bude veći od uvoza, i to je već onda taj višak iznosio čitavih 400 milijuna kruna. Zalihe u zlatu japanske državne blagajnice iznose već više od jedne milijarde. Sve to ima da se zahvali porukama oružja i municije saveznika.

Štrajk u Španiji.

K. B. Pariz, 19. jula.
Španski ministar predsjednik Romanes izjavio je novinarima, da štrajkači načelno prištaju na obrazovanje odbora izbornih sudova.

Zaplijenjeni holandski ribarski brodovi.

K. B. Rotterdam, 19. jula.
Holandski konzul u Kirkwall-u javlja, da su svi holandski brodovi za riholov na koje su Englezi naišli, sa svim tovarom oglašeni kao plijen.

Grad i okolica.

Dopis iz Mladenovca.

Iz Mladenovca nam pišu: Opštinski odbor mladenovački skupio je na prijedlog odbornika Julija Pollaka sumu od K 1207— za austro-ugarski crveni krst, što daje lijepu svjedodžbu o raspoloženju građanstva mladenovačkog. Vrijediti napomenuti da su se pozivu opštinskog odbora naročito odazvale sirotnije klase, i da su u skupljanju učestvovali i djaci ovd. osnovne škole, koji su priložili K 36. —
Priložnicima njeka je i sa ovog mjesta izrečena srdačna hvala.

Popis dao je u Mladenovcu slijedeći rezultat: Varošika ima 1137 stanovnika, od kojih 448 muških i 689 ženskih; ima 1118 pravoslavni, 6 katolika i 13 mojsijevaca.

Konac školske godine u okrugu valjevskom.

Obuka u dosada otvorenim školama okruga valjevskog zaključena je koncem juna. Tim povodom podijeljena su 9. ov. m. u valjevskoj školi učenicima i učenicama u prisustvu gosp. okružnog zapovjednika i njegovih organa školska svjedodžanstva, pri čemu su djeca podučena, kako da se vladaju za vrijeme raspustia. Valjevske škole posjehale je 529 djece; od sve djece imalo je 159 odlični, 148 vrlo dobar, a ostali — osim male iznimke — dobar uspjeh. Odlični učenici i učenice pozvani su u znak priznanja za njihovo dobro učenje u poljoprivrednu stanicu okružnog zapovjedništva na ušinu, gdje su u djedijoj zabavi provedli veće veselih časova. — Nastavnici i školska djeca u Valjevu sabrali su na svoj vlastiti poticaj iznos od 219 dinara 85 para i 18 kruna za crveni kvst. Taj plemeniti dar upućen je svojoj određenoj svrsi.

Podpomaže probavu, luči saliz, ublažuje kiselinu. **MATTONI-EV**
GIESSHÜBLER
ČISTA PRIRODNA ALKALIČNA
KISELICA
Henrich Mattoni d. d. Beč i Karlovarari (Karlsbad).
Za trupe, zavode, menaže i za pripadaoce c. i kr. kao c. njemačke vojske u vojnoj prodavnici c. i kr. vojnog- General-Gouvernementa, Beograd, Garde kasarna.

Narodna privreda. Privredni interesi sile sporazuma na Balkanu.

Još prije nego je završen rat na bojnopoljanama, potpuno je propao navješteni privredni rat sile sporazuma poslije zaključka mira: Francuska su i Rusija izjavile, da obzirom na neutralce ne mogu održati zaključke pariske privredne konferencije. Obe su ove države izjavile i istaknule, da su zaključci pariske privredne konferencije učinili osobito loš utisak u Sjevernim Američkim Državama, gdje se ne želi, da dodje i do izvršenja ovih zaključaka. U koliko ova motivacija odgovara istini, pruža samo dokaz, koliko su sile sporazuma postale ovisne od Amerike. Pravi uzročnik francuskog i ruskog odricanja leže u samim ovim zemljama. Sama je Rusija prinuždena da izvaža 50 po sto svojih produkata u Njemačku, pa nije u stanju, da za ovaj svoj izvoz nadje druga tržišta, već iz jedinog uzroka, što bi rusko žito moglo jedino Engleska da upotrijebi, a ova ga dobiva iz svojih kolonija. Rusija dake mora izvažati svoje žito u Njemačku, jer izvoz ruskog žita u Englesku, ne bi se nikada isplatio. Francuska sa svoje strane je pravovremeno primijetila zamku svog engleskog saveznika, koji je samo nastojao, da Francusku privredno sveže i učini ovisnom o sebi.

Spremljena je privredna ofenziva sile sporazuma propala dake brzo i temeljito, kao što će i propasti ofenziva na bojnopoljanama. Poslije rata dake sile sporazuma ne mogu postići jednim privrednim ratom nikakove uspjehe. Ali tim je važnije što su sile sporazuma definitivno izgubile od svog stanja prije rata. Glavni uzrok zašto su sile sporazuma izazvale ovaj privredni rat, bila je borba o privredno prvenstvo na Balkanu. Radilo se o tome, da u najmanju ruku osiguraju i učvrste svoje vremenom postignute tečevine na Balkanu. Ali baš događajima na bojištu izgubile su sile sporazuma definitivno ovaj svoj položaj. Balkanske države, koje su sile sporazuma htijele da postavе kao zid privrednoj ekspanziji središnjih vlasti, došle su same u privredno područje srednje evropskih država: jedan dio pristaje uz središnje vlasti, jer je upoznao vlastite svoje interese, dok je drugi dio politički uništen i ne može da izvršuje onu zadaću, koju su im namijenile sile sporazuma.

Interesantno je dakle pitanje pregledati, kakav su sebi položaj pojedine od sile sporazuma stvorile na Balkanu i kojeg su sad konačno izgubile. Promotrit ćemo svaku od sile sporazuma za sebe i počecemo odmah sa Engleskom.

Engleski interesi na Balkanu.

Najveću je ulogu igrala u balkanskoj politici Engleske otomanska carevina. U Turskoj je Engleska imala čisto finansijske i trgovačko-političke interese. U finansijskom pogledu interes je obuhvatao ulaganje engleske glavnice dijelom u turske državne papire, dijelom u privredna preduzeća. I ako je teško ovaj čas tačno ustanoviti koliko se Engleska engagirala u Turskoj, čini se da nije prevelika svota po priznanju samih engleskih nacionalnih ekonomata, koji su

je sračunali na ravno 460 milijuna franaka. Od ove je svote najviše uloženo na turske državne papire, a manje u preduzeća. Kod posljednjih najznačajnijih je bagdadaska željeznica, zatim pamučne tvornice u Jedi Kule i Panderna, kao i tvornica sapuna na Zlatnom Rogu.

Što se tiče trgovačkih odnosa Engleske prema Turskoj, to su se oni iz godine u godinu sve više učvršćivali. Tako je još godine 1906. iznosio izvoz Engleske u Tursku 174 milijuna franaka, ali je već godine 1910. stigao svotu od 210 milijuna, a godine 1912. 250 milijuna franaka. Na protiv je uvoz Turske u Englesku ostao dosta nepromijenjen, pa je u svemu iznašao oko 130 milijuna franaka. U trgovačkim odnosima Turske stajala je Engleska na prvom mjestu, kako se to vidi iz podataka, koji prikazuju trgovačke odnose Turske prema drugim državama:

Izvoz Austro-Ugarske iznosio je je okruglo 130 milijuna, dok je uvoz iz Turske iznašao 54 do 63 milijuna franaka.

U posljednjim godinama iznosio je izvoz Nje mačke u Tursku 130—140 milijuna franaka.

Francuska izvažala je u Tursku robe u vrijednosti od 80 milijuna franaka, dok je uvažala robe u vrijednosti od okruglo 100 milijuna franaka.

Ovi nam brojevi dokazuju, da je Engleska podržavala najveći promet sa Turskom, koji je prema vrijednosti iznašao okruglo 380 milijuna franaka. Najveći dio ove svoje trgovine izgubice poslije rata Engleska, jer će se Turska i privredno pridružiti središnjim vlastima. Turska će se lako na to da odluči, jer glavni artikl „koje ona treba, stajao je u poljoprivrednih strojeva, tekstilne robe i kemikalija, a ovo će vrlo lako i jeftinije naći kod svojih saveznika.

Od kada se je dokazalo, da je englesko gospodarstvo na morima zapravo samo umišljenost, nije neosnovana nada, da će engleska trgovina doživiti istu neprijatnost u Grčkoj, kojoj neće izbjeći u Turskoj. I u Grčkoj je Engleska iz godine u godinu trgovački postajala sve jača i jača. U posljednjim je godinama izvoz Engleske u Grčku narastao od 27,9 na 34,5 milijuna franaka, dok je u isto vrijeme izvoz Grčke u Englesku od 37 pao na 33 milijuna franaka. I u Grčkoj je trgovini Engleska stajala na prvom mjestu, pa su poslije nje slijedile Francuska, Njemačka, Italija, a naposljetku Austro-Ugarska.

Engleski je uvoz u Bugarsku također napredovao s godine u godinu, pa je godine 1912. iznosio 25,1 milijuna kruna, dok je u isto vrijeme izvoz Bugarske u Englesku pao od 20,7 na 6,6 milijuna kruna. U posljednjim je godinama Srbija mnogo nastojala, da podigne svoje trdovacke odnose prema Engleskoj, ali joj je to pošlo za rukom u manjoj mjeri i to samo za vrijeme carinskoga rata sa Austro-Ugarskom monarhijom. Poslije je promet pao opet na jedan milijun kruna. Jednako nije pošlo za rukom, da se engleski kapital engagira za srpsku poljoprivrednu. Sve se čini, da Engleska nije imala prava volju, da se previše finansijski engagira u Srbiji, jer je ona obzirom na političku ulogu, koju su sile sporazuma bile odredile Srbiji, već unaprijed računala sa velikim gubicima. Istom poslije rata bila je namjera Engleske, da se više finansijski engagira u Srbiji. Međutim je ovaj rat engleskoj gospodi uštedio i ovaj trud.

Posljednje brzopjavne vijesti. Izvještaj njemačkog vojnog vodstva.

K. B. Berlin, 19. jula.

Zapadno bojište:

Jučer je uvečer u području Somme zauzeo poslije ljuje borbe 26 magdeburgski pješadijski puk jurišem od Engleza selo Longueval. Osim teških krvavih gubitaka zarobljeno je 8 činika i 280 engleskih vojnika, a zaplijenjen velik broj mašinskih pušaka. Neprijateljski napadi na naše položaje sjeverno od O Villersa, kao i protiv položaja na južnom rubu Pozieresa odbijeni su vatrom našeg topništva i neprijatelj nije nigdje uspio.

Južno od Somme odbijeni su francuski djelomični napadi sjeverno od Barleuxa i kod Belloya. Na ostalim mjestima neprijatelj nije se uopšte mogao ni da razvije.

Desno od rijeke Maase nastavio je neprijatelj svojim pokušajima protiv naših položaja kod „Mrtve zemlje“. Sjeverno od Baudesapla uspio je jedan njemački izvidnički pohod.

Istočno bojište:

Vojna grupa maršala Hindenburga: Južno i jugoistočno od Rige odbili su naši hrabri pukovi snažne ruske napade, a neprijatelj je pretrpio osobito teške gubitke.

Vojna grupa maršala vojvode Leopolda Bavarškoga: Položaj je u cijelosti nepromijenjen. Naše su letilice izbacile mnoge bombe na stanice Horodziejia i Pogorzjelzy na pruzi prema Minsku—Baranoviczi gdje su primijećeni vojni transporti. Uspjeli je bio velik.

Vojna grupa generala pl. Linsingena: Neprijatelj podržaje djelomično snažnu vatru osobito na Stochoddu, kao i zapadno i jugozapadno od Lucka.

Vojna grupa generala grofa Bothmera: Nema osobitih događaja.

Balkansko bojište: Ništa novoga.

Vrhovno vojno vodstvo.

SRPSKOM CRVENOM KRSTU odje... Srpskom crvenom krstu odje... Srpskom crvenom krstu odje...

ZÜRCHER BUREAU FÜR AUF-... Zürcher bureau für auf-... Zürcher bureau für auf...

G. MILUTINU PRÓTIĆU, studentu... G. Milutinu protiću, studentu... G. Milutinu protiću, studentu...

G. Radoslavu Agatoviću, Nica... G. Radoslavu agatoviću, Nica... G. Radoslavu agatoviću, Nica...

Redaction du „Courrier“, Rue... Redaction du „courrier“, rue... Redaction du „courrier“, rue...

Bro Djordjević, Zeneva, Svaicarska... Bro Djordjević, Zeneva, Svaicarska... Bro Djordjević, Zeneva, Svaicarska...

Gospodinu SVETOZARU R. BUJO-... Gospodinu svetozaru r. Bujoviću... Gospodinu svetozaru r. Bujoviću...

Gospodinu JOVANU MIJATOVIĆU, drvarskom trgovcu, Zeneva... Gospodinu jovanu mijatoviću, drvarskom trgovcu, Zeneva... Gospodinu jovanu mijatoviću, drvarskom trgovcu, Zeneva...

DRAGISI MILOVANOVICU, trgovcu... Dragisi Milovanoviću, trgovcu... Dragisi Milovanoviću, trgovcu...

SRPSKOM DRUSTVU CRVENOGA KRSTA, Zeneva... Srpskom društvu crvenoga krsta, Zeneva... Srpskom društvu crvenoga krsta, Zeneva...

Privatni Informativni biro za Srbe... Privatni informativni biro za Srbe... Privatni informativni biro za Srbe...

G. Bujoviću Svetozaru, Zürich... G. Bujoviću svetozaru, Zürich... G. Bujoviću svetozaru, Zürich...

Gospodinu VIŠI JURJIŠIĆU, Zeneva... Gospodinu viši Jurjišiću, Zeneva... Gospodinu viši Jurjišiću, Zeneva...

O-dja R. Markolesko, Kralja Milana... O-dja r. Markolesko, kralja Milana... O-dja r. Markolesko, kralja Milana...

Najučtivije umoljavam svoje prijatelje... Najučtivije umoljavam svoje prijatelje... Najučtivije umoljavam svoje prijatelje...

GROIX ROUGE SERBE, Bureau de Rensegnemetz, Geneve... Groix rouge serbe, bureau de Rensegnemetz, Geneve... Groix rouge serbe, bureau de Rensegnemetz, Geneve...

Srpskom Crvenom Krstu, Zeneva... Srpskom crvenom krstu, Zeneva... Srpskom crvenom krstu, Zeneva...

G. Sretenu Božinoviću, Hotel Terminus, Zeneva... G. Sretenu božinoviću, hotel Terminus, Zeneva... G. Sretenu božinoviću, hotel Terminus, Zeneva...

MILIVOJU SJENICKOM, Hotel Strasburg, Zeneva... Milivoju sjenickom, hotel Strasburg, Zeneva... Milivoju sjenickom, hotel Strasburg, Zeneva...

Ani Vulić, Kosovska Mitrovića... Ani Vulić, Kosovska Mitrovića... Ani Vulić, Kosovska Mitrovića...

SRPSKOM KONZULATU, Solun... Srpskom konzulatu, Solun... Srpskom konzulatu, Solun...

RADOVANOVIĆ DIMITRIJE, Case Plainspalais No. 19.444, Zeneva... Radovanović Dimitrije, case Plainspalais No. 19.444, Zeneva... Radovanović Dimitrije, case Plainspalais No. 19.444, Zeneva...

BOGOLJUBU STOJANOVICU, krojaču, Zeneva... Bogoljubu stojanoviću, krojaču, Zeneva... Bogoljubu stojanoviću, krojaču, Zeneva...

Gospodinu VIŠI JURJIŠIĆU, Zeneva... Gospodinu viši Jurjišiću, Zeneva... Gospodinu viši Jurjišiću, Zeneva...

Manojlu Sokiću, direktoru „Pravde“, Zürich... Manojlu sokiću, direktoru „pravde“, Zürich... Manojlu sokiću, direktoru „pravde“, Zürich...

Bogoljubu Stojanoviću, krojaču, Zeneva... Bogoljubu stojanoviću, krojaču, Zeneva... Bogoljubu stojanoviću, krojaču, Zeneva...

Čedi Bogdanoviću, svešteniku iz Ribnika... Čedi bogdanoviću, svešteniku iz Ribnika... Čedi bogdanoviću, svešteniku iz Ribnika...

Uredu „Humanitas“, Sektion Serb. Lausanne, Schweiz... Uredu „humanitas“, Sektion Serb. Lausanne, Schweiz... Uredu „humanitas“, Sektion Serb. Lausanne, Schweiz...

G. Alfredu Mazzu, Zürich... G. Alfredu mazzu, Zürich... G. Alfredu mazzu, Zürich...

G. Milivoju Periću, advokatu iz Smedereva, Zeneva... G. Milivoju periću, advokatu iz Smedereva, Zeneva... G. Milivoju periću, advokatu iz Smedereva, Zeneva...

Nerandža Živka Miličevića iz Mijajlova... Nerandža živka miličevića iz Mijajlova... Nerandža živka miličevića iz Mijajlova...

Gospodinu Ljubiti Popoviću, Zeneva... Gospodinu ljubiti popoviću, Zeneva... Gospodinu ljubiti popoviću, Zeneva...

Gospod. Miodragu M. Ibrovcu, profesoru... Gospod. miodragu m. Ibrovcu, profesoru... Gospod. miodragu m. Ibrovcu, profesoru...

G. Miloradu Tadiću, rue Synagogue 33 ili Hotel Terminus, Zeneva... G. Miloradu tadiću, rue Synagogue 33 ili Hotel Terminus, Zeneva... G. Miloradu tadiću, rue Synagogue 33 ili Hotel Terminus, Zeneva...

Gospodinu DRAGUTINU SUBOTIĆU, profesoru, Engleska... Gospodinu dragutinu subotiću, profesoru, Engleska... Gospodinu dragutinu subotiću, profesoru, Engleska...

ALEKSI GREBENAROVICU, Zeneva... Aleksi grebenaroviću, Zeneva... Aleksi grebenaroviću, Zeneva...

UROŠ ILIĆ, Abancit I, Geneve, Suisse... Uroš ilić, Abancit I, Geneve, Suisse... Uroš ilić, Abancit I, Geneve, Suisse...

DRAGUTINU SUBOTIĆU, P. 5. ograd... Dragutinu subotiću, P. 5. ograd... Dragutinu subotiću, P. 5. ograd...

LJUBICA POPOVIĆ, Geneve, Boško, Ivan, mala Nulanka i svi ostali... Ljubica popović, Geneve, Boško, Ivan, mala Nulanka i svi ostali... Ljubica popović, Geneve, Boško, Ivan, mala Nulanka i svi ostali...

ANTI ATANACKOVICU, telalu, Zeneva... Anti atanackoviću, telalu, Zeneva... Anti atanackoviću, telalu, Zeneva...

DUSAANU RISTICU i MILUTINU PICU, Zeneva... Dušanu risticu i milutinu picu, Zeneva... Dušanu risticu i milutinu picu, Zeneva...

MOLIM gospodina Dušana Ristića i ostale prijatelje na strani da izvjestite... Molim gospodina dušana ristića i ostale prijatelje na strani da izvjestite... Molim gospodina dušana ristića i ostale prijatelje na strani da izvjestite...

PETAR-PERA STEFANOVIC valjačka, kafedžija iz Leskovca... Petar-pera stefanović valjačka, kafedžija iz Leskovca... Petar-pera stefanović valjačka, kafedžija iz Leskovca...

ANTI MLADENOVICU, Zeneva... Anti mladenoVICU, Zeneva... Anti mladenoVICU, Zeneva...

ANTONIJU STUDICU, apotekaru, Zeneva... Antoniju studicu, apotekaru, Zeneva... Antoniju studicu, apotekaru, Zeneva...

ZÜRCHER BUREAU FÜR AUF-... Zürcher bureau für auf-... Zürcher bureau für auf...

MILANU ANDJELKOVICU, Svaicarska... Milanu andjelkoviću, Svaicarska... Milanu andjelkoviću, Svaicarska...

BIROU DJORDJEVIĆ, Zeneva... Biuru Djordjević, Zeneva... Biuru Djordjević, Zeneva...

G. Cvetku Savčiću, Mali vojnik, Beograd... G. Cvetku savčiću, Mali vojnik, Beograd... G. Cvetku savčiću, Mali vojnik, Beograd...

UREDU „HUMANITAS“ CENTRALE SEKTION SERBE, Rue des Tereaux 10, Lausanne, Suisse... Uredu „humanitas“ centrale Sektion Serbe, rue des Tereaux 10, Lausanne, Suisse... Uredu „humanitas“ centrale Sektion Serbe, rue des Tereaux 10, Lausanne, Suisse...

BUREAU DJORDJEVIC, Case M. B. 6.450, Geneve... Bureau Djordjevic, Case M. B. 6.450, Geneve... Bureau Djordjevic, Case M. B. 6.450, Geneve...

BIRO-U DJORDJEVICU u Zenevi... Biro-u Djordjevicu u Zenevi... Biro-u Djordjevicu u Zenevi...

G-nu BOZIDARU POPOVICU, Rue des Eaux Vives 31-I, Geneve, Suisse... G-nu bozidaru popoviću, Rue des Eaux Vives 31-I, Geneve, Suisse... G-nu bozidaru popoviću, Rue des Eaux Vives 31-I, Geneve, Suisse...

G. Sotiru Iliću, Rue de Rhône 57, Zeneva... G. Sotiru iliću, Rue de Rhône 57, Zeneva... G. Sotiru iliću, Rue de Rhône 57, Zeneva...

DUSAANU RISTICU, Ured Humanitaz Centrale Section Serbe, Rue des Terreaux 10, Lausanne, Suisse... Dušanu risticu, Ured Humanitaz Centrale Section Serbe, Rue des Terreaux 10, Lausanne, Suisse... Dušanu risticu, Ured Humanitaz Centrale Section Serbe, Rue des Terreaux 10, Lausanne, Suisse...

HRISTINA ANDRIJEVIĆA, iz Niša, javlja Aleksandru Andrijeviću... Hristina andrijevića, iz Niša, javlja Aleksandru Andrijeviću... Hristina andrijevića, iz Niša, javlja Aleksandru Andrijeviću...

G-dinu NIKOLI PETROVICU, Zeneva... G-dinu nikoli petroVICU, Zeneva... G-dinu nikoli petroVICU, Zeneva...

ANKA M. MIHAILOVICI izjavljuje... Anka m. Mihailoviću izjavljuje... Anka m. Mihailoviću izjavljuje...

ACI ANDRIJEVICU Zeneva... Aci andrijeVICU Zeneva... Aci andrijeVICU Zeneva...

ACI DINCICU Zeneva... Aci dincicu Zeneva... Aci dincicu Zeneva...

JOVANU MIHAJLOVICU, Zeneva... Jovanu mihajloVICU, Zeneva... Jovanu mihajloVICU, Zeneva...

DUSAANU GODJEVCU, Beograd... Dušanu godjeVCU, Beograd... Dušanu godjeVCU, Beograd...

G. Budimović, Kruševac... G. Budimović, Kruševac... G. Budimović, Kruševac...

G. ILIJI NAJĐANOVICU, Hotel Terminus, Zeneva... G. Iliji najđanoviću, Hotel Terminus, Zeneva... G. Iliji najđanoviću, Hotel Terminus, Zeneva...

RADOMIRU M. LUKOVICU, sekretaru poslanstva i KOSTI M. LUKOVICU, Zeneva... Radomiru m. Lukoviću, sekretaru poslanstva i Kosti m. Lukoviću, Zeneva... Radomiru m. Lukoviću, sekretaru poslanstva i Kosti m. Lukoviću, Zeneva...

G. MILUTINU UROSEVICU, trg, Zeneva... G. Milutinu uroseVICU, trg, Zeneva... G. Milutinu uroseVICU, trg, Zeneva...

SVETI PAUNOVICU - Zürich... Sveti paunoviću - Zürich... Sveti paunoviću - Zürich...

KRISTINI STOLA, Krunska ul. br. 19, Beograd. — Odgovarajući na vaš glas, javljam vam, da je Dragutin Djordjević zdrav. Za sva potrebna izvješća obratite se meni. Mladen Obradović, Rue du Leman 4, Geneva. No. 180

Beli i Simi Pijade, Beograd, Kralja Milutina ul. 3. Pročitao sam vaš oglas u „Beogradskim Novinama“, mli mi je da ste zdravi, čestitam vam na prirovi. Molim da odmah kažete Lenki, da mi ovi putem javi, kako se ona sa djecom nalazi, u velikoj sam brizi, jer sam čuo da su gotovo svi bili bolesni, a od njih nikako nemam izvješća. Ja sam neprestano pisao a i preko ovih novina sam dva puta tražio da mi se javi. U oglasu stavite da li je Aca u Beogradu i da li je radnja otvorena. — Sve vas redom pozdravlja i ljubi vaš, Leon Mandilović, Lausanne, Brasserie Centrale. No. 198

Mihel Jos, javlja svojoj ženi u Prištini, da je živ i zdrav, te je molio, da mu se javi preko „Beogradskih Novina“. No. 199

Milovanu Jovančeviću Mladenovac. Pročitao sam tvoj oglas i javljam ti da je Rista zdrav u Bizerti, a Milutin i Svetozar na Krfu, pozdravljaju svu familiju, javi Simeunu u Malu Vrbicu, Leposava je sa 6 djece ostala u Mitrovići Kosovskoj, kod Meda Ferovića, pitaj za njih i odmah me izvjesti oglasom preko „Beogradskih Novina“, na adresu Obrada Nikodijevića, Avenue du Mael 4, Zeneva. — Sinovci, šuraci svi smo zdravi. Pozdrav Aleksa Zujanić. No. 200

Gospodjama: Anki Svetozara Gmizovića Niš, Danici Dimitrija Sterića Niš, Dani Jove Jovanovića Leskovac, Leposavi Milorada Bulatovića Niš, Dragi Milana Popovića Niš, Leposavi Nikole Z. Stefanovića Niš, Zori Petra Mitića Niš. Vaši su svi zdravi i živi, pitaju za vas. Javite se kartama i preko „Beogradskih Novina“. M. Popić, Goetz Monin 12, Geneva. No. 201

Milovan Boranijaševiću, Kragujevac. Milovan te izvještava, da je živ i zdrav, tvoja braća i pašenozi. Podaci koliko i kada budu zatražile familije Raketica i Voje Pantelica, nezostavno. Belku, tebe i sve tvoje pozdravlja Milutin Urošević, Rue de Berne Nr. 1, Geneva. No. 202

Sosićki Darinki, Kosovska 22. Josa novembra otišao iz Ljume za Drač. Pismo sam Nediju, Solun. Javite mom ocu Branku, do druge Beogradske ili Rasin beg Dragi Kosovska Mitrovića, da su Jova i Steva u Ženevi 14. Madeleinstr. Zet Milan došao do Virpazara, dalje neznam. Novaka vidjeh u Parisu. Braću Danice udove Jovanovića p.p.ukov. Njeguševa ul. 53. Jovu i Andru vidjeh u Skadru. Brata Žore Andjelkovićeve nastavnice, Vidinska 22, Cvetka vidjeh u Sandjovanju. No. 203

Kleopatri Karamatić, Mladenovac. Zdrav sam, za mene ne brinite; 600.— din. i kartu od Stevanovića sam primio. Zašto mi pismo ne šalješ preko gospodina, jer od Jete Tošine pismo primam. Javi mi, šta je sa radnjom i za koje 250 kom. kod Jove Gjordjevića; ako možeš podići na 13.000.— din. i iste odeta prodaj. Panta, Milan, Živa, Radivoje, zet Milutin, Boški Marković, Pera i Muloje, Steva Kaliopin, Krsta Marković, Roško Ristić, Jova Gavrilović, kuma Danča, Stanimir i Siško, Danilo Marković, Svetozar, Djoka kapapin, Diša i Milutin, opanci, svi su zdravi. Pozdravi sve. Tebe, tetka Persu, Natu i Džuricu grli i ljubi Vaš Milutin. No. 195

Sava T. Mitrović, Spediter, — imaće član firme Mitrović i Bunuševac, Spediter, Beograd—Niš, Piroć—Dievdjelija, javlja svojoj braći Toši Mitroviću, prijavljujući u Nišu, i Risti Bunuševac, spediteru u Beogradu ili Nišu, da se nalazi sa svojom familijom u Thomon les Bains Haute Savoie, France, na sanion Zenevskom jezeru; da su svi zdravi, i djeca idu u školu. Moli ih, da mu se javi, kako su, preko „Beogradskih Novina“ ili na adresu Milija Stankovića, Geneva, Hotel „Nicoles“, rue de Berne 15. No. 193

Mojoj ženi Draginji Gjordjević, Beograd, Požarevačka ulica 25, javljam, da sam zdrav; Ratkovu sliku primio; pročitao oglas, da su svi zdravi. — Aleksa Popović, spediter iz Beograda, a sada u Genovi, Italija, javlja Ruži Sreće Pavlovića, speditera iz Beograda, da je Sreća zdrav na Krfu. — Gospodji Mici Kovinčić, da je Filip Kovinčić, potpukovnik, na Krfu zdrav i da ovim putem javi svoju adresu, gdje su Jovan Gjordjević, viši činovnik s. Brodarstva, Hotel Pension Nicole, Geneva, Rue Berne No. 15, Suisse. No. 239

Porodici Mli. Markovića, direktora gimnazije, Vranje — kod Seta Lukarske. Izvješćajaju je njihovih srodnici, da su živi i zdravi. Mole, da im se javi preko ovog lista ili gosp. Zafiru Stankoviću, Geneva, 25 rue Pierre Fatio, Dr. Brunner je umro. Novac poslat na tri strane. No. 237

Gliši Radoviću, Kraljevo. Tvoj sin Mihailo, zetovi: Milenko i Radoslav Tasić, unuk Mihailo; moja djeca: Aco, Radoslav, Spasoj, Milorad, Milanko i Milan; zetovi: Milan Ristić, Miso, Milan Luković; Perica; sin prote Milana Stanića; Jovan Žako; Zarko Čalkanović, o. kružni šumar iz Roške, Krsman Erac zdravi su. Neka pišu za sve gorje na adresu: Radovanović i Aleksić, Plainpalais No. 19.444, Geneva—Suisse. Molim pošalj ovaj oglas Anki, ženi Zarkovoj. Vaš prijatelj Milutin R. Vesnić. No. 236

Jovanki Jeftićki, Pantelejska ul. 47, Niš. Tvoje dvije karte sa majoga fotografijom primio sam, meni je nemoguće pisati tebi, zato se ti javljam često. Jordan brat Kosarin zdrav je, zašto njegovi nepišu, Danilo Strinin zdravo je u Valjevu, javlja mi se često. Pozdrav Radovan (Rue du Roveray 11. etage). No. 205

Jovan Banić sa sinom Perom javlja porodicu, da su zdravo u Atini. Moli ih, da se ponovo javi oglasom ili pismom na adresu: rue Malatrex 5, Geneva, Suisse.

Dragi Todorovići javlja svojim, da je zdrav i moli ih, da javu o sebi i kući. Lambra Dimitrijević javlja svojim, da je u Atini. Moli, da mu se javu. Djuri Miniću, ekonomu iz Maljeva, okr. kruševački. Javljam mu braća: pop Minić i Kubren sa djecom Miodragom i Dušanom i kom. Andrejom, da su zdravi u Atini. Pitaju o zdravlju zadugara i porodici Andrejinu u Labu.

Zaharija Varjačić javlja Stefaniju u kući Nikole Jovanovića, sudije, Kraljevo, da je zdrav u Atini. Očekuje, da mu se Stefanija javi. Soldatović Milutin, hoteler iz Vrnjaca, javlja svojoj ženi Dragi, da je zdrav u Atini. Moli, da mu se javi.

Mica A. Dimitrijević, trg. iz Kragujevca, javlja svojim, da je zdrav u Atini. Moli, da mu se i oni javu.

Arsenije Cvijanović i Ljubomir Erić iz Čačka, javljaju svojim, da su u Atini zdravi. — Mole ih, da se javu.

Bogoljub Stokić i brat Vasa javljaju svojim u V. Gradštinu, da su u Atini zdravi. Pitaju za svoje.

Aleksa Tomić, trg. iz Leskovca, javlja majci Jovanici, da je Čeda, Boško, Toma, Natalija, Dikica, i zetovi Milan, Proka i Milan kao i Djoka Matejić sa sinovima Živi i zdravi u Atini, hotel Metropol. Moli, da se i ona javi s njegovom porodicom.

Josi Jovanović, Jovan Tasić i Joca Stanković, fabrikanti iz Leskovca, izvještavaju svoje porodice, da su zdravi u Atini, hotel Metropol, i mole ih, da javu oglasom i pismom, jesu li zdravi, kako je radnja i fabrika. No. 218

Aleksi Protiću, trgovcu, Guća. Zdrav sam u Ženevi sa Dr. Milošem. Djordje, Svetozar, Sređoje, Leko, Miodrag, Savatiđe, Živko, Dragiča, Radovan, Mijlko, Tanasije i Svetozar živi su i zdravi. Julkina karta dostavljena mi je. Julka piše da živi u Guči. Neznam kako su Olga, Adam i Dobroslav. Javi mi preko „Beogradskih Novina“ za sve, kao i gdje stanuju moji, imaju li novaca i jeli Stanovića sa njima. Kako si sa zdravljem. Bratski pozdrav svima. Mladen Protić. No. 224

Ani Popović i Mici Botorić, Beograd. Mladen je zdrav u Francuski, pita Micu i Anu da ga što prije izvjesti oglasom preko „Beogradskih Novina“ jesu li Mica i djeca zdravi, imaju li sredstava za život i šta je urađeno sa vinogradom. Moli Mateića jorgančiju i brata Svetozara da ukažu pomoć Mici i djeci i javu oglasom u novinama. Oglasom javiti i o zarobljenicima Miši, Kostu i Toši. Milivoje zdrav i Obrad pozdravlja, a Mladen sve pozdravlja, a djecu grli i ljubi. Boža i Dimitrije zdravi pozdravljaju. No. 225

Saveti Pantić, Beograd. Lazar, Aleksandar zdravi su nalaze se u Londonu. Aleksandar je u Bogatoj školi, internant varoš zvana Lichfield. Aleksandar je podopuno zadovoljan, tako rado načešće javi se na adresu Milije Stankovića, Zeneva. Pozdrav, Lazar Pantić. No. 226

Milutin S. Ajdčić, blagajnik monopol-ski, izvještava svoju ženu Danicu, da je zdrav ali se za nju, Mišu i Seku brine, stoga neka mu se ovim putem preko „Beogradskih Novina“ javi, kako je sa djecom i stanuju li u našoj kući i kako su svi ostali naši i jesu li zajedno, kao i je li primila novac, koji sam joj u dva puta poslao. Voja, Dragomir, Boža, Mika, moj Ljuba. Čeda i Milan ujin su Stojaninom zdravi su. Dragi i Dragoljub uče školu i zdravi su. Novac im ne treba. Javite na adresu Milivoja Popovića, Zeneva. No. 227

Katarini Paoновиćki, Zorina ul. 15. — Tvoj oglas i pismo preko Žariškog Biroa, primili. Bog neka prosti duše naših umrlih. Ivan ovdje na nekoliko dana. Pred polazak dobio pismo od braće. Oni su zdravo. Tehtinov Vladu vidjeh sam podavna zdravog. Bora doktor Lazin zdrav. Za Duška, Hristifora, Vlastu, sekretara Vladu, Zorkinog Velju javio sam, da su dobro. O radnji Brankovoj nerazumljivo. Znam koliko i ranije. Tvoje više kvari odredjenost. Javi naknadno. Hoćeš se vratiti u Zajčar. Šta je sa Mitom, pomoćnikom, pita familija. Javi gospodji Beševički, Miloševa 77, da sam učinio po njenoj stvari. Adresa ista. Pozdrav, Pavle Paoновиćki. No. 228

G. Milutin Nikoliću, učitelju, Kragujevac, ulica kralja Aleksandra br. 51. Vaš sin Milan je u Francuskoj i javlja, da mu je brat i tasi na Krfu također dobro i zdravo. Želi, da njegova žena i tašta sjede kod Vas i da mu se što prije javite ovim putem na adresu moja. Poštujte Vas Velja Z. Aćimović, rue Stand 38, Geneva. No. 229

G. Svetozaru Djokiću, trgovcu, Arandjelovac. Molim, da izvjestite Radosava Gručića Darosava, da su njegovi sinovi: Milivoje, Petar i Živko živi i zdravi i žele čuti za svoje od kuće. Mojima u Kruševci javite, da su svika i Radojica dobro. Poštujte Vas Velja Z. Aćimović, rue Stand 38, Geneva (Suisse). No. 230

Gđji. Katarini Drag. Stojanoviću, Studenička ulica 7, Beograd. Poslato ti je na 12. ov. mjeseca po nov, na Studeničku ul. 24 iz Zeneve preko Crvenog Krsta pet stotina franka; primičeš za to u Beogradu kod „Expositur des Wiener Bank Vereines“ oko 650 kruna. Za ovaj pošiljak javio sam ti i ranijem oglasu i ova suma je za tebe i tvoje potrebe. Zatim ti je poslato 13. ov. ml. preko Bankvereina Suisse, Zeneva, telegrafski na Studeničku ulicu 7 kruna četiristotinacetdesetjednata i 80 hil., što ćeš primiti u Beogradu kod Ungerische Allgemeine Kreditbank. Ovu drugu sumu od 441.80 K molim te da pošlješ majci i Leposavi u Niš ili gdje se sad nalaze. Piši na adresu: Sterija Body, Zeneva, Hotel Terminus, za Mli. Gavrilovića. Mi smo svi zdravi i pozdravljamo te i djecu. 17. juna. Mika. No. 231

G.đji Radnici Sofronia Velljanovića, Zorina ul. 33, Beograd. Naš Sofronije nalazi se zdravo u svojoj jedinici, izvještaj danas primio. 16.-VI. Pozdrav Jeftić (Raveray 11). No. 206

Gosp. Katarini Stojanović, Beograd, ul. Vojvode Dragomira 3. Tvoje pismo od 23. III. dobio sam prije neki dan i poslao sam u Zenevu pet stotina franka, da se promijenji i tebi pošlje na adresu: Studenička ulica br. 24. Prije tri nedjelje Dragomir ti je poslao s Krfu pet stotina dinara na Baha-Višnjinu ulicu broj 45. On je sad u Solunu i dobro u svakom pogledu. Bio je ovdje s Mirkom o Uskrsu. Čim sam dobio tvoje pismo, telegrafirao sam mu, jer ranije nismo znali ništa o tebi i djeci. Mi smo svi zdravi i pozdravljamo Vas sve. 12. juna. Mika.

Gosp. Vukoslav Mitrović, Beograd. Juče sam pročitao tvoj oglas bez vaše adrese za Mirka i telegrafirao odmah Mirku u Solun za Bora. To je prvi izvještaj o Vama. Ranije smo znali samo, da je tetka posredno pitala mene za Bora, ali nismo znali ni za njestvo stanaovnja. Mirko i Slava su u Solunu. Nikola je kod Mirka. Od majke i Leposave do danas ni glasa. Na njihovu adresu u Niš poslao sam hiljadu kruna preko Vatikana. Vama danas šaljem preko G. Mladenu Kokanovića, apotekara u bolnici za duševne bolesti, hiljadu kruna. Javite kako je Dalša s djecom i gdje je sad. Isto tako tačno Borinu adresu. Pozdrav tebi, tetki i ostalima od svih nas. 12. juna. Mika. Gosp. Mladenu Kokanović, apotekaru, Beograd. Danas sam vam poslao preko Bankvereina, Suisse, Zeneva, hiljadu kruna. Molim Vas, da se obavijestite, gdje u Beogradu stanuje gđja. Draga Katančić (ranije stanovala u Smiljanici ul. 26) i da joj taj novac predate. Hvala i pozdrav. M. Gavrilović. No. 221

Gosp. Mladenu Kokanoviću, apotekaru, Beograd. Mi smo svi dobro. Kako vi i naši tamo? Punočije je predato austro-ugarskom konzulatu u Ženevi i ono će vam ga poslati. Molim vas da mi pišete preko Sterije o našoj imovini tamo i imali koga da čuva imanja, ciglanu, Žarkovo. Gledajte, molim vas, da napolite kiriju od Grka, trgovaca, kod „Dobro Jutro“, ako rade. Sterija vas izvještava, da je Dr. Pera Djukić zdrav, kao kirurg je na svojoj dužnosti. Steva Orlović je živ i zdrav. Pozdravlja vas i sve naše vaš prijatelj Pera. — Sterija Body dobio pismo od gđje. Perse Vukadinoviće. Odgovor odmah poslao. Moli da mu gđja. odmah odgovori na njegova mnoga ranija pisma i oglase. Jeli odmah učinila i svršila po ličnom nalogu Kostinom za gđja. Leposavu Jov. Naumovića, Makenzijeva 22., dati joj koliko je moguće. — Brat gđje. Vukadinoviće zdrav u Lyonu. Odgovorite odmah preko „Beogradskih Novina“. No. 223

Pera Jovanović, inženjer sa ženom i djecom i sestrićem Grugom Beričem živi su i zdravi. Moli za izvještaj o ocu Todoru Lesedrencu, trgovcu iz Zajčara, sestri Nasti i Soki, braći Stojanu i Milošu, zetu Najdanu i o svima sestrićima i bratancima i ostaloj familiji. Izvještaj dati oglasom preko „Beogradskih Novina“ a pismom i kartom preko Obrada Nikodijevića, Zeneva, Avenije du Majel 4. No. 210

Čeda Radović, advokat iz Kragujevca izvještava svoju ženu, Darinku, da je živ i zdrav i da se nalazi u Nici, želi da mu se žena Dara javi oglasom preko „Beogradskih Novina“, a pismom i kartom preko Obrada Nikodijevića, Avenue du Majel 4, Zeneva i javi gdje se nalazi i kako živi. No. 211

Milovan Lazarević, Zeneva, Hotel Kontinental, izvještava Miku Marisavljevića, trgovca iz Trstenika, da su Dušan, Ljubomir, Vojislav i Danilo sinovi njegovi živi i zdravi, da ništa ne brini ništa. Pozdravlja te tvoj Milovan. No. 212

MILKI MILANA RADIVOJEVIĆA, četkara, Beograd. — Tvoj šesti oglas pročitao. Materijal od Böhma ne poručuj, jer je sve strašno skupo, radi sa onim što imaš. Travi čuvaj. Weinberger pogrešno javio za ono da mi pošalješ, trebena mi. Za Djuru pisah, Hamburg, odgovor dobio, bio tamo do konca jula 1914. god., svaka-ko je u Ameriku otišao. Joca spediter mašinu ostavio u avliji Nikole Spasića i komp., sandučić sa alatom u radnji Radovića i komp., prenosi kući, Mihailo u Francuskoj, Dušan i Boško također zdravi. Kuće Studenička ul. br. 43—45 je su li oštećene? ko sedi, je si li pisala Böhmu Weinbergeru Galjionu za mene? Galjionovi pišu, bila si opasno bolesna, javi mi od čega. Nemoj se sekirati, znam kako ti je bilo kad si kuću i radnju našla prazne. Vajda si ono sačuvala što si ponela u Kraljevo, nisi valjda bez ništa? Pisah ti dosada preko 50 karata i pisama, da li si primila? Ja od tebe ništa. Molim te, čuvaj se dobro. Kako si sad sa zdravljem? Ja sam zdrav. Oglasu oglas jedanput najviše dvaput, novine neuredno dobijam. Mnogo te pozdravlja tvoj Milan, Rue Charles-humbert 4, Genf. No. 241

Dragi i Živki V. Jovanovićki, Živojini lič i zet Velimir zdravo su i na staroj dužnosti. Vaš oglas posluh u ni. Desanti, ženi Petra M. Vučkoviću, sudije. Molim dostavite mi, kako ste Vi, Vaš je muž zdravo i na staroj dužnosti. Radovanović Dimitrije, Case Plainpalais No. 19.444, Geneva. No. 235

G. Artinu Lazareviću, Čačak. Ovim Vas izvještavam da sam vam nekoliko puta pisao, da mi pošljete novca, ali odgovora nisam dobio, ovim Vas ponovo molim, da mi pošljete novca 1000 (hiljadu) kruna (u austrijskom novcu i 2.000 (dvije hiljade) u srpskom novcu) preko jedne banke ili poštom na koji način vam je lakše i sigurnije. Moja je adresa Khrosfor Grigorijević, Rue des Rois 14, Chez M-me Kaelin Geneve, Suisse. Primitre pozdrav od mene i mojih drugova Khorena Garabediana, Seropa Kasbariana i brata Krikora. Khrosfor Origorijević. No. 209

Dr. SAVA RANČIĆ, advokat iz Pirota, javlja da su zdravi i nalaze se na dužnosti. I. Petar Vučković, sudija iz Pirota; šurak Desimir; ujak Vlada;

2. Dr. Milorad Bošković; braća: Milan i Djordje; (treba li majci novaca?); 3. Radivoje Rakonjac, intubacioni protoklobista (gospodja Sofija da javi adresu da joj se novac pošalje); 4. Stevan Ilić, okružni delovodja iz Pirota; 5. Vujića Pantelić, ekonom botnice, moli da se gospodja Angelina odmah javi meni; 6. Pera N. Kostić, (moj Pera) i brat Aleksandar, Kostadinjini sinovi; 7. Miloš Dr. Banković, élève au Collège de Sant Marsellin-Isère — France — poslao sam mu malo para. Od Dr. Bože nemam još odgovora.

8. Dr. Milan Petrović (Miče Popče — Niš) sa nećacima: Ljubomir i Milivojem i zetom Steričem. Moli da braća Stankovići iz Niša preko mene pošalju izvještaj o cijeloj porodici; 9. Dušan M. Radosavljević — Milenkov sin iz Zajčara, sa Svetolikom i Brankom; 10. Dr. Sima Petrović sa Kostom; 11. Dr. Dušan Stević i brat Vule.

U Ženevi od Piroćanaca zdravi su i mole svoje da im se javu: Djordje Dupina; Svetozar Ivančević; Jovan St. Stanković (dobio svedočanstvo); Todor Lečić; Nikola Mitković; Sima Andrejević i Nikola Simonović — moj zet.

Molim rodjake i prijatelje, da me izvjeste preko novina o zdravlju moje majke i sestre u Pirotu, kao i da li je majka dobila novac preko Stevana i Randjela. Dušan tetka Ankin zdrav, imam već dva pisma od njega. Lalo, tri put sam ti novac poslao, je si li primila? Tebe, slatkog Bajnu, Duška i Jocku mnogo ljubim, a sve pozdravlja vaš Sava. No. 240

Mli. Gavrilović, Rim, saopštava: Gđji. Kruni Gajić iz Kosjerića odgovara Radosav R. Maksimović na njenu kartu, koju je poslala preko Vatikana, da je on zdrav. Isto tako su živi i zdravi: Vito, Pavle, Dragoš, Velja, Adam, Ignjat, Pera, Jakša, Cosa, Savo Milić, Godja, Blagoje Rakić, Dragi, pop Lazin, Dragi Stankin, Milan Maksimović, Čeda Gagić, Radomir Gavrilović, Jakov Vukoslavjević, Andra V. Stojanović, Čuba, Branko Stanković, Dimitrije Veselinović, Milan Demirović, Nedeljko u Rimu, Milivoje i Jakja ne znam, Andra Stanković u Frncuskoj.

Gđji. Radmili Dimitrijević, Beograd, Hilendarska ul. 15., da joj je muž g. Milivoje Dimitrijević poslao preko Vatikana šest stotina kruna. — Gospodji Ružici Vučković, Svetosavska br. 3, brat g. Brana Marković poslao istim putem dvije stotie kruna. G. Kostu Nikoliću, zemljodjelu, Negotin. Vaš je sin zdravo i dobro u Francuskoj. G. Milenku Stanojeviću, Niš, Svetopantelejska ul. 66. Vaš Dragomir, koji je u Solunu zdrav i dobro, moli da meni javite preko novina, kako ste vi kod kuće. Isto tako moli vas on, da javite šta je sa porodicama Aleksandra Slepčevića, advokata; majora N. Stefanovića, Voždova br. 15.; majora Petra Ilića, Svetosavska br. 17. Ne propustite da me izvjestite šta znate o mojjima u Svetosavskoj ulici br. 12 i Prosvetnoj br. 3, jer do danas nemam nikakvih vijesti o njima.

Mli. Gavrilović, Rim, saopštava: Gđji. Kruni Gajić iz Kosjerića odgovara Radosav R. Maksimović na njenu kartu, koju je poslala preko Vatikana, da je on zdrav. Isto tako su živi i zdravi: Vito, Pavle, Dragoš, Velja, Adam, Ignjat, Pera, Jakša, Cosa, Savo Milić, Godja, Blagoje Rakić, Dragi, pop Lazin, Dragi Stankin, Milan Maksimović, Čeda Gagić, Radomir Gavrilović, Jakov Vukoslavjević, Andra V. Stojanović, Čuba, Branko Stanković, Dimitrije Veselinović, Milan Demirović, Nedeljko u Rimu, Milivoje i Jakja ne znam, Andra Stanković u Frncuskoj.

Gđji. Radmili Dimitrijević, Beograd, Hilendarska ul. 15., da joj je muž g. Milivoje Dimitrijević poslao preko Vatikana šest stotina kruna. — Gospodji Ružici Vučković, Svetosavska br. 3, brat g. Brana Marković poslao istim putem dvije stotie kruna. G. Kostu Nikoliću, zemljodjelu, Negotin. Vaš je sin zdravo i dobro u Francuskoj. G. Milenku Stanojeviću, Niš, Svetopantelejska ul. 66. Vaš Dragomir, koji je u Solunu zdrav i dobro, moli da meni javite preko novina, kako ste vi kod kuće. Isto tako moli vas on, da javite šta je sa porodicama Aleksandra Slepčevića, advokata; majora N. Stefanovića, Voždova br. 15.; majora Petra Ilića, Svetosavska br. 17. Ne propustite da me izvjestite šta znate o mojjima u Svetosavskoj ulici br. 12 i Prosvetnoj br. 3, jer do danas nemam nikakvih vijesti o njima.

Mli. Gavrilović, Rim, saopštava: Gđji. Kruni Gajić iz Kosjerića odgovara Radosav R. Maksimović na njenu kartu, koju je poslala preko Vatikana, da je on zdrav. Isto tako su živi i zdravi: Vito, Pavle, Dragoš, Velja, Adam, Ignjat, Pera, Jakša, Cosa, Savo Milić, Godja, Blagoje Rakić, Dragi, pop Lazin, Dragi Stankin, Milan Maksimović, Čeda Gagić, Radomir Gavrilović, Jakov Vukoslavjević, Andra V. Stojanović, Čuba, Branko Stanković, Dimitrije Veselinović, Milan Demirović, Nedeljko u Rimu, Milivoje i Jakja ne znam, Andra Stanković u Frncuskoj.

Gđji. Radmili Dimitrijević, Beograd, Hilendarska ul. 15., da joj je muž g. Milivoje Dimitrijević poslao preko Vatikana šest stotina kruna. — Gospodji Ružici Vučković, Svetosavska br. 3, brat g. Brana Marković poslao istim putem dvije stotie kruna. G. Kostu Nikoliću, zemljodjelu, Negotin. Vaš je sin zdravo i dobro u Francuskoj. G. Milenku Stanojeviću, Niš, Svetopantelejska ul. 66. Vaš Dragomir, koji je u Solunu zdrav i dobro, moli da meni javite preko novina, kako ste vi kod kuće. Isto tako moli vas on, da javite šta je sa porodicama Aleksandra Slepčevića, advokata; majora N. Stefanovića, Voždova br. 15.; majora Petra Ilića, Svetosavska br. 17. Ne propustite da me izvjestite šta znate o mojjima u Svetosavskoj ulici br. 12 i Prosvetnoj br. 3, jer do danas nemam nikakvih vijesti o njima.

Mli. Gavrilović, Rim, saopštava: Gđji. Kruni Gajić iz Kosjerića odgovara Radosav R. Maksimović na njenu kartu, koju je poslala preko Vatikana, da je on zdrav. Isto tako su živi i zdravi: Vito, Pavle, Dragoš, Velja, Adam, Ignjat, Pera, Jakša, Cosa, Savo Milić, Godja, Blagoje Rakić, Dragi, pop Lazin, Dragi Stankin, Milan Maksimović, Čeda Gagić, Radomir Gavrilović, Jakov Vukoslavjević, Andra V. Stojanović, Čuba, Branko Stanković, Dimitrije Veselinović, Milan Demirović, Nedeljko u Rimu, Milivoje i Jakja ne znam, Andra Stanković u Frncuskoj.

Gđji. Radmili Dimitrijević, Beograd, Hilendarska ul. 15., da joj je muž g. Milivoje Dimitrijević poslao preko Vatikana šest stotina kruna. — Gospodji Ružici Vučković, Svetosavska br. 3, brat g. Brana Marković poslao istim putem dvije stotie kruna. G. Kostu Nikoliću, zemljodjelu, Negotin. Vaš je sin zdravo i dobro u Francuskoj. G. Milenku Stanojeviću, Niš, Svetopantelejska ul. 66. Vaš Dragomir, koji je u Solunu zdrav i dobro, moli da meni javite preko novina, kako ste vi kod kuće. Isto tako moli vas on, da javite šta je sa porodicama Aleksandra Slepčevića, advokata; majora N. Stefanovića, Voždova br. 15.; majora Petra Ilića, Svetosavska br. 17. Ne propustite da me izvjestite šta znate o mojjima u Svetosavskoj ulici br. 12 i Prosvetnoj br. 3, jer do danas nemam nikakvih vijesti o njima.

Mli. Gavrilović, Rim, saopštava: Gđji. Kruni Gajić iz Kosjerića odgovara Radosav R. Maksimović na njenu kartu, koju je poslala preko Vatikana, da je on zdrav. Isto tako su živi i zdravi: Vito, Pavle, Dragoš, Velja, Adam, Ignjat, Pera, Jakša, Cosa, Savo Milić, Godja, Blagoje Rakić, Dragi, pop Lazin, Dragi Stankin, Milan Maksimović, Čeda Gagić, Radomir Gavrilović, Jakov Vukoslavjević, Andra V. Stojanović, Čuba, Branko Stanković, Dimitrije Veselinović, Milan Demirović, Nedeljko u Rimu, Milivoje i Jakja ne znam, Andra Stanković u Frncuskoj.

Gđji. Radmili Dimitrijević, Beograd, Hilendarska ul. 15., da joj je muž g. Milivoje Dimitrijević poslao preko Vatikana šest stotina kruna. — Gospodji Ružici Vučković, Svetosavska br. 3, brat g. Brana Marković poslao istim putem dvije stotie kruna. G. Kostu Nikoliću, zemljodjelu, Negotin. Vaš je sin zdravo i dobro u Francuskoj. G. Milenku Stanojeviću, Niš, Svetopantelejska ul. 66. Vaš Dragomir, koji je u Solunu zdrav i dobro, moli da meni javite preko novina, kako ste vi kod kuće. Isto tako moli vas on, da javite šta je sa porodicama Aleksandra Slepčevića, advokata; majora N. Stefanovića, Voždova br. 15.; majora Petra Ilića, Svetosavska br. 17. Ne propustite da me izvjestite šta znate o mojjima u Svetosavskoj ulici br. 12 i Prosvetnoj br. 3, jer do danas nemam nikakvih vijesti o njima.

Mli. Gavrilović, Rim, saopštava: Gđji. Kruni Gajić iz Kosjerića odgovara Radosav R. Maksimović na njenu kartu, koju je poslala preko Vatikana, da je on zdrav. Isto tako su živi i zdravi: Vito, Pavle, Dragoš, Velja, Adam, Ignjat, Pera, Jakša, Cosa, Savo Milić, Godja, Blagoje Rakić, Dragi, pop Lazin, Dragi Stankin, Milan Maksimović, Čeda Gagić, Radomir Gavrilović, Jakov Vukoslavjević, Andra V. Stojanović, Čuba, Branko Stanković, Dimitrije Veselinović, Milan Demirović, Nedeljko u Rimu, Milivoje i Jakja ne znam, Andra Stanković u Frncuskoj.

Gđji. Radmili Dimitrijević, Beograd, Hilendarska ul. 15., da joj je muž g. Milivoje Dimitrijević poslao preko Vatikana šest stotina kruna. — Gospodji Ružici Vučković, Svetosavska br. 3, brat g. Brana Marković poslao istim putem dvije stotie kruna. G. Kostu Nikoliću, zemljodjelu, Negotin. Vaš je sin zdravo i dobro u Francuskoj. G. Milenku Stanojeviću, Niš, Svetopantelejska ul. 66. Vaš Dragomir, koji je u Solunu zdrav i dobro, moli da meni javite preko novina, kako ste vi kod kuće. Isto tako moli vas on, da javite šta je sa porodicama Aleksandra Slepčevića, advokata; majora N. Stefanovića, Voždova br. 15.; majora Petra Ilića, Svetosavska br. 17. Ne propustite da me izvjestite šta znate o mojjima u Svetosavskoj ulici br. 12 i Prosvetnoj br. 3, jer do danas nemam nikakvih vijesti o njima.

Mli. Gavrilović, Rim, saopštava: Gđji. Kruni Gajić iz Kosjerića odgovara Radosav R. Maksimović na njenu kartu, koju je poslala preko Vatikana, da je on zdrav. Isto tako su živi i zdravi: Vito, Pavle, Dragoš, Velja, Adam, Ignjat, Pera, Jakša, Cosa, Savo Milić, Godja, Blagoje Rakić, Dragi, pop Lazin, Dragi Stankin, Milan Maksimović, Čeda Gagić, Radomir Gavrilović, Jakov Vukoslavjević, Andra V. Stojanović, Čuba, Branko Stanković, Dimitrije Veselinović, Milan Demirović, Nedeljko u Rimu, Milivoje i Jakja ne znam, Andra Stanković u Frncuskoj.

Gđji. Radmili Dimitrijević, Beograd, Hilendarska ul. 15., da joj je muž g. Milivoje Dimitrijević poslao preko Vatikana šest stotina kruna. — Gospodji Ružici Vučković, Svetosavska br. 3, brat g. Brana Marković poslao istim putem dvije stotie kruna. G. Kostu Nikoliću, zemljodjelu, Negotin. Vaš je sin zdravo i dobro u Francuskoj. G. Milenku Stanojeviću, Niš, Svetopantelejska ul. 66. Vaš Dragomir, koji je u Solunu zdrav i dobro, moli da meni javite preko novina, kako ste vi kod kuće. Isto tako moli vas on, da javite šta je sa porodicama Aleksandra Slepčevića, advokata; majora N. Stefanovića, Voždova br. 15.; majora Petra Ilića, Svetosavska br. 17. Ne propustite da me izvjestite šta znate o mojjima u Svetosavskoj ulici br. 12 i Prosvetnoj br. 3, jer do danas nemam nikakvih vijesti o njima.

Vidosava Dj. Fotića, iz Negotina, da se javi preko ovog lista svome mužu Djordju Fotiću, carskikom činovniku, koji je u Odesi sa djecom zdrav, ili u mjesto nje moli se ovdasi da mu javi, ako šta o njoj zna. 8499-8

Primaju se: Knez Mihajlova ul. 38. MALI OGLASI Primaju se: Knez Mihajlova ul. 38.

Ljekarska pomoć. ZUBNI LJEKAR ... trideseto godišnjom praksom ...

Nestali. MOLIM prijatelje moje i moga muža da me izvjestite gdje se nalazi LJUBOMIR MATOVIĆ ...

JOVANU PREMOVIĆU, — Zeneva. Molim vas lijepo izvjestite me da zbog sina Ristu Miloševića, abadžiju iz Beograda ...

SERB. ROTEN KRUZES, Genf. Molim vas dostavite Saviatu Mitroviću, medicinaru slijedeće: Mil Savi Vjest ...

INFORMAT. BIRO, Rue Neuve du Temple 42. Geneve-Suisse. G. Dražiša B. Popović. Šta je sa tobom? ...

G. Jovanu R. Joviću, — Zeneva. Presrećna sam, što su Milorad i Mića zdravi ...

Gospod. ACI DINIČU, hotel „Terminus“, Zeneva. Molim Vas lijepo da me izvjestite gdje se nalazi moj muž Zlatko Ugrenović ...

AVRAM M. LEVY, bankaru, Zeneva. Primite iskreni pozdrav od vašeg prijatelja Mošića ...

Zubno-tehnički atelje. Vještačke zube na kaučuku, platnom, zlatom, keramiku ...

MOLIM prijatelje i poznanike mog muža Željka Vasiljevića, pjes. poručnika i kom. Niških rezervnih trupa ...

G. MILANU STANICU, — Zeneva. Molim vas lijepo izvjestite me da zbog sina Ristu Miloševića ...

Q-dji ZORKI pukovnika MILOŠA VASIĆA, Kruševac. — Dragom gospodju, sa velikom radošću pročitao sam vaše oglas ...

G. JOVANU PREMOVIĆU, Zeneva. Case 35-45. M. B. — Molim vas izvjestite mog devera Peru Popovića ...

RUBENU RUBENOVIĆU, bank. činov., Marseille, 2 rue Paradis. Tvoj izvještaj u ovm novinama o tebi i zetu pročitao sam ...

MARI K. MITRIČEVIĆ, — Javite preko ovog lista kako ste svi sa zdrvom i gdje, Branko, Slavo, i Milovan svi zdravi ...

M. utinu Protiću, studentu Zeneva. Mnogo hvala na izvješću. Pili Bori i Branku Stanojeviću ...

Katran Uzičiji. u buradima prodaje Djoka Vasiljević, spediter Strahinića Banu ul. 27.

MILANU SMEDEREVCU, — Strada Primavare Nr. 44, Bucarest. Hvala ti na izvješću u ovmojima. Ja, Mića, Laza ...

G. DR. DUŠANU RADOJKOVIĆU, Lausanne. Poštovani D. Doktore, molim vas izvjestite me je li živ i gdje se nalazi ...

VLADIMIRU PETROVIĆU, trgovcu iz Valjeva, Avžing u Africi. Molim Vas lijepo gazda Vladimir izvjestite me preko ovog lista ...

VLADIMIRU PETROVIĆU, trgovcu iz Valjeva, Avžing u Africi. Molim Vas lijepo gazda Vladimir izvjestite me preko ovog lista ...

G. JOVANU PREMOVIĆU, Zeneva. Najčujstvi Vas molim da se izvjestite o mom sine Jovanu Račiću ...

G. MITI RADOVANOVIĆU Zeneva. Molim vas budite tako dobri, te i ako nepoznat raspišite za za moga muža Svetoslava Mihajlovića ...

G. ALEKSJU DJURDJIĆU, Baskija — Korzika. I drugu tvoju pošiljku primi mo preko G. Dj. Jovanovića ...

Prodaje se 1 kanape, 2 duška 1 šopret, 1 etažer i još dosta domaće potrebe. Kraj Milana ul. 103.

MOLIM prijatelje moje i moje braće da me izvjestite gdje se nalaze: PETAR ANASTASIJEVIĆ, artiljerski major — komandir brdske baterije ...

G. DR. DUŠANU RADOJKOVIĆU, Lausanne. Poštovani D. Doktore, molim vas izvjestite me je li živ i gdje se nalazi ...

VLADIMIRU PETROVIĆU, trgovcu iz Valjeva, Avžing u Africi. Molim Vas lijepo gazda Vladimir izvjestite me preko ovog lista ...

G. JOVANU PREMOVIĆU, Zeneva. Najčujstvi Vas molim da se izvjestite o mom sine Jovanu Račiću ...

G. MITI RADOVANOVIĆU Zeneva. Molim vas budite tako dobri, te i ako nepoznat raspišite za za moga muža Svetoslava Mihajlovića ...

G. ALEKSJU DJURDJIĆU, Baskija — Korzika. I drugu tvoju pošiljku primi mo preko G. Dj. Jovanovića ...

G. ALEKSJU DJURDJIĆU, Baskija — Korzika. I drugu tvoju pošiljku primi mo preko G. Dj. Jovanovića ...

prodaja na više i na manje. G. B. Avram, Vatrogasna ul. 11.

MOLIM prijatelje moje i moje braće da me izvjestite gdje se nalaze: PETAR ANASTASIJEVIĆ, artiljerski major ...

G. DR. DUŠANU RADOJKOVIĆU, Lausanne. Poštovani D. Doktore, molim vas izvjestite me je li živ i gdje se nalazi ...

VLADIMIRU PETROVIĆU, trgovcu iz Valjeva, Avžing u Africi. Molim Vas lijepo gazda Vladimir izvjestite me preko ovog lista ...

G. JOVANU PREMOVIĆU, Zeneva. Najčujstvi Vas molim da se izvjestite o mom sine Jovanu Račiću ...

G. MITI RADOVANOVIĆU Zeneva. Molim vas budite tako dobri, te i ako nepoznat raspišite za za moga muža Svetoslava Mihajlovića ...

G. ALEKSJU DJURDJIĆU, Baskija — Korzika. I drugu tvoju pošiljku primi mo preko G. Dj. Jovanovića ...

G. ALEKSJU DJURDJIĆU, Baskija — Korzika. I drugu tvoju pošiljku primi mo preko G. Dj. Jovanovića ...

STAN na tri sobe, kupatilo u modnoj kući u Mihajlovoj ulici ...

MOLIM prijatelje moje i moje braće da me izvjestite gdje se nalaze: PETAR ANASTASIJEVIĆ, artiljerski major ...

G. DR. DUŠANU RADOJKOVIĆU, Lausanne. Poštovani D. Doktore, molim vas izvjestite me je li živ i gdje se nalazi ...

VLADIMIRU PETROVIĆU, trgovcu iz Valjeva, Avžing u Africi. Molim Vas lijepo gazda Vladimir izvjestite me preko ovog lista ...

G. JOVANU PREMOVIĆU, Zeneva. Najčujstvi Vas molim da se izvjestite o mom sine Jovanu Račiću ...

G. MITI RADOVANOVIĆU Zeneva. Molim vas budite tako dobri, te i ako nepoznat raspišite za za moga muža Svetoslava Mihajlovića ...

G. ALEKSJU DJURDJIĆU, Baskija — Korzika. I drugu tvoju pošiljku primi mo preko G. Dj. Jovanovića ...

G. ALEKSJU DJURDJIĆU, Baskija — Korzika. I drugu tvoju pošiljku primi mo preko G. Dj. Jovanovića ...

STAN na tri sobe, kupatilo u modnoj kući u Mihajlovoj ulici ...

MOLIM prijatelje moje i moje braće da me izvjestite gdje se nalaze: PETAR ANASTASIJEVIĆ, artiljerski major ...

G. DR. DUŠANU RADOJKOVIĆU, Lausanne. Poštovani D. Doktore, molim vas izvjestite me je li živ i gdje se nalazi ...

VLADIMIRU PETROVIĆU, trgovcu iz Valjeva, Avžing u Africi. Molim Vas lijepo gazda Vladimir izvjestite me preko ovog lista ...

G. JOVANU PREMOVIĆU, Zeneva. Najčujstvi Vas molim da se izvjestite o mom sine Jovanu Račiću ...

G. MITI RADOVANOVIĆU Zeneva. Molim vas budite tako dobri, te i ako nepoznat raspišite za za moga muža Svetoslava Mihajlovića ...

G. ALEKSJU DJURDJIĆU, Baskija — Korzika. I drugu tvoju pošiljku primi mo preko G. Dj. Jovanovića ...

G. ALEKSJU DJURDJIĆU, Baskija — Korzika. I drugu tvoju pošiljku primi mo preko G. Dj. Jovanovića ...

STAN na tri sobe, kupatilo u modnoj kući u Mihajlovoj ulici ...

MOLIM prijatelje moje i moje braće da me izvjestite gdje se nalaze: PETAR ANASTASIJEVIĆ, artiljerski major ...

G. DR. DUŠANU RADOJKOVIĆU, Lausanne. Poštovani D. Doktore, molim vas izvjestite me je li živ i gdje se nalazi ...

VLADIMIRU PETROVIĆU, trgovcu iz Valjeva, Avžing u Africi. Molim Vas lijepo gazda Vladimir izvjestite me preko ovog lista ...

G. JOVANU PREMOVIĆU, Zeneva. Najčujstvi Vas molim da se izvjestite o mom sine Jovanu Račiću ...

G. MITI RADOVANOVIĆU Zeneva. Molim vas budite tako dobri, te i ako nepoznat raspišite za za moga muža Svetoslava Mihajlovića ...

G. ALEKSJU DJURDJIĆU, Baskija — Korzika. I drugu tvoju pošiljku primi mo preko G. Dj. Jovanovića ...

G. ALEKSJU DJURDJIĆU, Baskija — Korzika. I drugu tvoju pošiljku primi mo preko G. Dj. Jovanovića ...

STAN na tri sobe, kupatilo u modnoj kući u Mihajlovoj ulici ...

MOLIM prijatelje moje i moje braće da me izvjestite gdje se nalaze: PETAR ANASTASIJEVIĆ, artiljerski major ...

G. DR. DUŠANU RADOJKOVIĆU, Lausanne. Poštovani D. Doktore, molim vas izvjestite me je li živ i gdje se nalazi ...

VLADIMIRU PETROVIĆU, trgovcu iz Valjeva, Avžing u Africi. Molim Vas lijepo gazda Vladimir izvjestite me preko ovog lista ...

G. JOVANU PREMOVIĆU, Zeneva. Najčujstvi Vas molim da se izvjestite o mom sine Jovanu Račiću ...

G. MITI RADOVANOVIĆU Zeneva. Molim vas budite tako dobri, te i ako nepoznat raspišite za za moga muža Svetoslava Mihajlovića ...

G. ALEKSJU DJURDJIĆU, Baskija — Korzika. I drugu tvoju pošiljku primi mo preko G. Dj. Jovanovića ...

G. ALEKSJU DJURDJIĆU, Baskija — Korzika. I drugu tvoju pošiljku primi mo preko G. Dj. Jovanovića ...

STAN na tri sobe, kupatilo u modnoj kući u Mihajlovoj ulici ...

MOLIM prijatelje moje i moje braće da me izvjestite gdje se nalaze: PETAR ANASTASIJEVIĆ, artiljerski major ...

G. DR. DUŠANU RADOJKOVIĆU, Lausanne. Poštovani D. Doktore, molim vas izvjestite me je li živ i gdje se nalazi ...

VLADIMIRU PETROVIĆU, trgovcu iz Valjeva, Avžing u Africi. Molim Vas lijepo gazda Vladimir izvjestite me preko ovog lista ...

G. JOVANU PREMOVIĆU, Zeneva. Najčujstvi Vas molim da se izvjestite o mom sine Jovanu Račiću ...

G. MITI RADOVANOVIĆU Zeneva. Molim vas budite tako dobri, te i ako nepoznat raspišite za za moga muža Svetoslava Mihajlovića ...

G. ALEKSJU DJURDJIĆU, Baskija — Korzika. I drugu tvoju pošiljku primi mo preko G. Dj. Jovanovića ...

G. ALEKSJU DJURDJIĆU, Baskija — Korzika. I drugu tvoju pošiljku primi mo preko G. Dj. Jovanovića ...

STAN na tri sobe, kupatilo u modnoj kući u Mihajlovoj ulici ...

MOLIM prijatelje moje i moje braće da me izvjestite gdje se nalaze: PETAR ANASTASIJEVIĆ, artiljerski major ...

G. DR. DUŠANU RADOJKOVIĆU, Lausanne. Poštovani D. Doktore, molim vas izvjestite me je li živ i gdje se nalazi ...

VLADIMIRU PETROVIĆU, trgovcu iz Valjeva, Avžing u Africi. Molim Vas lijepo gazda Vladimir izvjestite me preko ovog lista ...

G. JOVANU PREMOVIĆU, Zeneva. Najčujstvi Vas molim da se izvjestite o mom sine Jovanu Račiću ...

G. MITI RADOVANOVIĆU Zeneva. Molim vas budite tako dobri, te i ako nepoznat raspišite za za moga muža Svetoslava Mihajlovića ...

G. ALEKSJU DJURDJIĆU, Baskija — Korzika. I drugu tvoju pošiljku primi mo preko G. Dj. Jovanovića ...

G. ALEKSJU DJURDJIĆU, Baskija — Korzika. I drugu tvoju pošiljku primi mo preko G. Dj. Jovanovića ...

STAN na tri sobe, kupatilo u modnoj kući u Mihajlovoj ulici ...

MOLIM prijatelje moje i moje braće da me izvjestite gdje se nalaze: PETAR ANASTASIJEVIĆ, artiljerski major ...

G. DR. DUŠANU RADOJKOVIĆU, Lausanne. Poštovani D. Doktore, molim vas izvjestite me je li živ i gdje se nalazi ...

VLADIMIRU PETROVIĆU, trgovcu iz Valjeva, Avžing u Africi. Molim Vas lijepo gazda Vladimir izvjestite me preko ovog lista ...

G. JOVANU PREMOVIĆU, Zeneva. Najčujstvi Vas molim da se izvjestite o mom sine Jovanu Račiću ...

G. MITI RADOVANOVIĆU Zeneva. Molim vas budite tako dobri, te i ako nepoznat raspišite za za moga muža Svetoslava Mihajlovića ...

G. ALEKSJU DJURDJIĆU, Baskija — Korzika. I drugu tvoju pošiljku primi mo preko G. Dj. Jovanovića ...

G. ALEKSJU DJURDJIĆU, Baskija — Korzika. I drugu tvoju pošiljku primi mo preko G. Dj. Jovanovića ...

STAN na tri sobe, kupatilo u modnoj kući u Mihajlovoj ulici ...

MOLIM prijatelje moje i moje braće da me izvjestite gdje se nalaze: PETAR ANASTASIJEVIĆ, artiljerski major ...

G. DR. DUŠANU RADOJKOVIĆU, Lausanne. Poštovani D. Doktore, molim vas izvjestite me je li živ i gdje se nalazi ...

VLADIMIRU PETROVIĆU, trgovcu iz Valjeva, Avžing u Africi. Molim Vas lijepo gazda Vladimir izvjestite me preko ovog lista ...

G. JOVANU PREMOVIĆU, Zeneva. Najčujstvi Vas molim da se izvjestite o mom sine Jovanu Račiću ...

G. MITI RADOVANOVIĆU Zeneva. Molim vas budite tako dobri, te i ako nepoznat raspišite za za moga muža Svetoslava Mihajlovića ...

G. ALEKSJU DJURDJIĆU, Baskija — Korzika. I drugu tvoju pošiljku primi mo preko G. Dj. Jovanovića ...

G. ALEKSJU DJURDJIĆU, Baskija — Korzika. I drugu tvoju pošiljku primi mo preko G. Dj. Jovanovića ...

POZORIŠNA KAFANA preko puta Gouverneman. BELO I CRNO ŠTAJNBURŠKO PIVO DOBRA VINA Svakodnevno koncert.

SKUPLJAČ MARRAZZI STEINER IZ BRODA St gao je u Beograd, da kupuje i prodaje svakovrsnih maraka ...

Zagreb. Filiale Amsterdam. NAJVEĆI IMPORT KAVE Della & Holjević

Fridr. Kochmeistera nasljednik Budapest, V. — Mold u. 8. Velertgovina medicinal-droga, farmaceutskih specialiteta.

Nirnberška Radnja Josifa Kalderaona Vatrogasna ul. 3, Beograd, do bivše Beogradske Opišine

Ispostava Dioničkog društva za specijalnu gradnju u Budapešti Tehnički upravitelj arhitekta Karl Csirmar

ELEKTRIČNE Džepne poljske lampe Sjalice Lampe za signale Instalacije Lampe sa metalnom žicom

ŠPEDITERSKA RADNJA Akcionarskog Društva za skupljanje brzovozne robe Beč-Budimpešta